

1464.

Na osnovu člana 12 stav 5 i člana 14 stav 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 28/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O FITOSANITARNIM MJERAMA ZA
SPREČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ŠETNOG ORGANIZMA PHYLLOSTICTA
CITRICARPA (MCALPINE)
VAN DER AA*

Član 1

U Pravilniku o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja šetnog organizma *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa* („Službeni list CG“, br. 17/17, 47/17 i 37/19), član 4 mijenja se i glasi:

„Unošenje određenih plodova porijeklom iz Brazila, Južne Afrike i Urugvaja

Član 4

Određeni plodovi namijenjeni za ljudsku ishranu porijeklom iz Brazila, Južne Afrike i Urugvaja, mogu se unositi u Crnu Goru samo ako ispunjavaju uslove utvrđene propisom kojim su uređene fitosanitarne mjere za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanje šetnih organizama, osim uslova iz Liste IV.A. odjeljak I tač. 16.4. (c) i (d) i ako ih prati fitosertifikat koji u rubrici "Dopunska izjava" sadrži podatke da:

a) su plodovi porijeklom sa proizvodnih površina na kojima je u odgovarajućem vremenskom periodu od početka posljednjeg vegetacionog ciklusa, sprovedeno tretiranje protiv šetnog organizma *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa;

b) su na proizvodnim površinama vršeni službeni pregledi tokom sezone rasta i da od početka posljednjeg vegetacionog ciklusa na određenim plodovima nijesu primijećeni simptomi zaraze šetnim organizmom *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa;

c) je u toku transporta odnosno u periodu od dopreme u objekte za pakovanje do procesa pakovanja u objektima, uzet uzorak od najmanje 600 plodova na 30 tona svih vrsta, ili njihovih djelova, koji su odabrani na osnovu mogućih simptoma od *Phyllosticta citricarpa*, a uzorkovani plodovi sa simptomima su ispitani i utvrđeno je da su slobodni od tog šetnog organizma;

d) je u slučaju pošiljke *Citrus sinensis* (L.) Osbeck ‘Valencia’ porijeklom iz Južne Afrike i Urugvaja, uzet uzorak na 30 tona ili na njegovom dijelu i da je testiranjem na latentnu (skrivenu) zarazu pronađeno da je slobodan od *Phyllosticta citricarpa*.

Određeni plodovi iz stava 1 ovog člana i člana 4a ovog pravilnika, prilikom unošenja u Crnu Goru podliježu fitosanitarnom pregledu na mjestu unošenja ili odredišta, koji obuhvata vizuelni pregled uzorka od najmanje 200 plodova u partiji ili seriji (batch) od 30 tona ili dio partije ili serije (batch) od svih vrsta određenih plodova, odabranih na osnovu mogućih simptoma zaraze sa *Phyllosticta citricarpa*.

Ako se pregledom iz stava 2 ovog člana posumnja na simptome zaraze šetnim organizmom *Phyllosticta citricarpa*, vrši se laboratorijsko ispitivanje, radi utvrđivanja prisustva šetnog organizma.

Partija odnosno serija (batch) iz stava 2 ovog člana iz koje je uzet uzorak vraća se ako je ispitivanjem potvrđeno prisustvo šetnog organizma. “

Član 2

Poslije člana 4 dodaju se dva nova člana koja glase:

“Unošenje određenih plodova porijeklom iz Argentine

Član 4a

Određeni plodovi namijenjeni za ljudsku ishranu porijeklom iz Argentine, mogu se unositi u Crnu Goru samo ako ih prati fitosertifikat sa dopunskom izjavom iz tačke i ovog stava, kojom se potvrđuje da određeni plodovi ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su proizvedeni na proizvodnim površinama, koje se sastoje od jedne ili više proizvodnih jedinica koje su identifikovane kao jedinstveni i fizički odvojeni djelovi proizvodne površine, a proizvodnu površinu i njene proizvodne jedinice službeno je odobrila za potrebe izvoza u Evropsku uniju Nacionalna organizacija za zaštitu bilja Argentine;

b) da je odobrene proizvodne površine i njihove proizvodne jedinice je registrovala Nacionalna organizacija za zaštitu bilja Argentine pod odgovarajućim jedinstvenim identifikacijskim kodovima („kodovi sljedivosti”);

c) da su proizvedeni u odobrenoj proizvodnoj jedinici, koja je podvrgnuta tretmanima i agrotehničkim mjerama, efikasnim protiv *Phyllosticta citricarpa*, u odgovarajućem vremenskom periodu od početka posljednjeg vegetacijskog ciklusa i njihova primjena je potvrđena u okviru službenog nadzora Nacionalne organizacije za zaštitu bilja Argentine;

d) da su službeni pregledi, koji se sastoje od vizuelnih zapažanja, a ako se otkriju simptomi i uzorkovanja radi testiranja na prisustvo *Phyllosticta citricarpa*, izvršeni su u odobrenim proizvodnim jedinicama tokom sezone rasta i nijesu otkriveni simptomi *Phyllosticta citricarpa* na određenim plodovima od početka posljednjeg vegetacijskog ciklusa;

e) da je uzorak uzet:

1) po dolasku u objekte za pakovanje, prije prerade, 200 – 400 plodova po lotu određenih plodova, izdvojenih po dolasku u objekte za pakovanje;

2) u periodu od dolaska u objekte za pakovanje i samog pakovanja u tim objektima, najmanje 1 % po lotu određenih plodova izdvojenih na traci za pakovanje;

3) prije odlaska iz objekta za pakovanje, najmanje 1 % po lotu određenih plodova, izdvojenih nakon pakovanja;

4) prije izvoza, u okviru završnog službenog pregleda radi izdavanja fitosanitarnog sertifikata, najmanje 1 % po lotu određenih plodova pripremljenih za izvoz;

f) su plodovi iz tačke e ovog stava uzorkovani što je više moguće, na osnovu vidljivog simptoma *Phyllosticta citricarpa*, a za plodove iz tačke e podtačke 1 ovog stava vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodni od *Phyllosticta citricarpa*, dok su plodovi iz tačke e podtač. 2, 3 i 4 ovog stava sa simptomima zaraze *Phyllosticta citricarpa* testirani i utvrđeno da su slobodni od *Phyllosticta citricarpa*;

g) da su transportovani u pakovanjima, a na svakom pakovanju je bio kod, odnosno oznaka sljedivosti proizvodne jedinice iz koje ti plodovi potiču;

h) da određeni plodovi porijeklom iz Argentine pripadaju listi odobrenih proizvodnih jedinica po proizvodnoj površini i naziva profesionalnih subjekata (professional operators) odgovornih za svaku odobrenu proizvodnu površinu koju sačinjava Nacionalna organizacija za zaštitu bilja Argentine prije početka izvozne sezone tih plodova, sa ažuriranim promjenama podataka, radi kontrole pošiljki od strane države uvoznice;

i) da određene plodove prati fitosanitarni sertifikat koji sadrži broj pakovanja iz svake proizvodne jedinice a u rubrici „Dopunska izjava”, odgovarajući kod sljedivosti i sljedeću izjavu: „Pošiljka je u skladu sa članom 4a Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa“.

Osim uslova iz stava 1 ovog člana, određeni plodovi porijeklom iz Argentine mogu se unijeti u Crnu Goru ako su ispunjeni i sljedeći uslovi:

a) da štetni organizam *Phyllosticta citricarpa* nije pronađen ni tokom pregleda iz stava 1 tač. d i e ovog člana, niti tokom službenih kontrola pošiljaka na mjestima ulaska u Crnu Goru tokom sezone rasta i izvozne sezone;

b) da su određeni plodovi porijeklom iz proizvodnih jedinica u kojima *Phyllosticta citricarpa* nije pronađena tokom istraživanja koje je sprovela Argentina nakon što je prisustvo ovog štetnog organizma potvrđeno u proizvodnoj jedinici koja pripada istoj proizvodnoj površini kao i te proizvodne jedinice, kao ni tokom službenih pregleda sprovedenih u Argentini na određenim plodovima iz stava 1 tačke e ovog člana, niti tokom službenih kontrola pošiljki sprovedenih na mjestima ulaska u Crnu Goru tokom sezone rasta i izvozne sezone;

c) da su određeni plodovi porijeklom iz proizvodnih jedinica u kojima *Phyllosticta citricarpa* nije pronađena tokom prethodne sezone rasta i izvozne sezone tokom službenih pregleda u Argentini, niti tokom službenih kontrola pošiljki u Crnoj Gori.

Izveštavanje o neusaglašenim pošiljkama

Član 4b

U slučaju notifikacije neusaglašenosti određenih plodova porijeklom iz Argentine prilikom vršenja službenih kontrola, uvidom u EUROPHYT ili druge međunarodne sisteme notifikacije kao i na osnovu drugih saznanja, ukoliko je to moguće, treba izvršiti identifikaciju proizvodne jedinice.

U slučaju utvrđivanja neusklađenosti određenih plodova porijeklom iz Argentine sa članom 4a ovog pravilnika, organ uprave nadležan za zdravlje bilja obavještava Evropsku Komisiju i Argentinu, kao zemlju porijekla pošiljke i navodi kod, odnosno oznaku sljedljivosti odgovarajuće proizvodne jedinice iz člana 4a stav 1 tačka b ovog pravilnika.“

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

* U ovaj pravilnik prenešena je: Implementirajuća Odluka Komisije (EU) 2021/682 od 26. aprila 2021. o izmjeni Implementirajuće odluke (EU) 2016/715 u pogledu određenih plodova porijeklom iz Argentine (Commission Implementing Decision (EU) 2021/682 of 26 April 2021 amending Implementing Decision (EU) 2016/715 as regards specified fruits originating in Argentina)

Broj: 05-313/21-8771/4

Podgorica, 13. septembra 2021. godine

Ministar,
mr **Aleksandar Stijović**, s.r.

1465.

Na osnovu člana 33 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ("Službeni list CG", broj 51/17), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA
RASPODJELU PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA UVOZ
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA*

Član 1

U Pravilniku o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda* ("Službeni list CG", broj 2/19), u članu 3 stav 2 riječi: „(u daljem tekstu: Uprava carina)“ zamjenjuju se riječima: „(u daljem tekstu: Uprava)“. U stavu 4 riječi: „30. oktobra“ zamjenjuju se riječima: „10. novembra“.

Član 2

Član 4 mijenja se i glasi:

„Javni poziv sadrži podatke o:

- 1) nazivu sporazuma i aneksu sporazuma, kao i proizvodima po tarifnim oznakama koji su predmet raspodjele kvota;
- 2) ukupnoj količini kvote;
- 3) dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev;
- 4) načinu raspodjele kvote, prema potrebi;
- 5) roku i načinu podnošenja zahtjeva po javnom pozivu;
- 6) polaganju sredstava osiguranja, odnosno bankarske garancije i visini garantnog iznosa koju utvrđuje Ministarstvo;
- 7) druge podatke od značaja za raspodjelu kvota.

Zahtjev za raspodjelu preferencijalnih kvota za poljoprivredne proizvode iz sporazuma o slobodnoj trgovini, na osnovu javnog poziva mogu podnijeti pravna lica koja su registrovana za uvoz (u daljem tekstu: uvoznik).“

Član 3

U članu 6 stav 5 tačka 2 riječi: „Uprava carina“ zamjenjuju se riječju „Uprava“.

Stav 6 mijenja se i glasi:

„Ako uvoznik ne počne sa realizacijom kvote u prvih šest mjeseci tekuće godine za koju dozvola važi i ne dokaže da će uvoz započeti u naredna tri mjeseca, gubi pravo na korišćenje kvote i Ministarstvo može da aktivira bankarsku garanciju.“

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako uvoznik ne realizuje u potpunosti dobijenu kvotu do kraja važenja dozvole, Ministarstvo može da aktivira bankarsku garanciju.“

Član 4

U članu 7 stav 1 riječi: „Uprava carina“ zamjenjuju se riječju „Uprava“.

Član 5

Obrazac 1 mijenja se i glasi:

ZAHTEJEV ZA RASPODJELU PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA UVOZ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA OSNOVU JAVNOG POZIVA

1. Naziv podnosioca zahtjeva	2. Sjedište podnosioca zahtjeva
3. PIB	4. Telefon
5. Telefaks	6. E-mail
7. Zemlja porijekla robe	
8. Sporazum o slobodnoj trgovinu na koji se odnosi zahtjev	

9. Šifra kvote	10. Tarifna oznaka proizvoda	11. Tražena količina (t / lit / hl)	12. Preferencijalna carinska stopa u okviru kvote (%)

13. Kontakt osoba	14. Mjesto i datum
--------------------------	---------------------------

15. Potpis ovlaštenog lica i pečat

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 05-307/21-13233/3

Podgorica, 27. oktobra 2021. godine

Ministar,
mr **Aleksandar Stijović**, s.r.

1466.

Na osnovu člana 19 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 3/19), Ministarstvo finansije i socijalnog staranja donijelo je

PLAN
AKONTATIVNE RASPODJELE SREDSTAVA EGALIZACIONOG FONDA
OPŠTINAMA ZA 2022. GODINU

1. Planirana akontativna sredstva Egalizacionog fonda za 2022. godinu iznose 32.000.000,00 €.
2. Za utvrđivanje iznosa sredstava iz tačke 1 ovog plana, po opštinama, po osnovu kriterijuma iz člana 17 stav 1 al. 1 i 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list CG“, broj 3/19), koriste se podaci organa uprave nadležnog za poslove statistike o broju stanovnika i površini opštine.
3. Za utvrđivanje iznosa sredstava iz tačke 1 ovog plana, po opštinama, po osnovu kriterijuma iz člana 17 stav 1 alineja 3 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koriste se podaci organa uprave nadležnog za obračunavanje, kontrolu obračuna i naplatu poreza o prihodima od obračunatog poreza na dohodak fizičkih lica za 2020. godinu, na dan 30. septembar 2021. godine.
4. Raspodjela sredstava iz tačke 1 ovog plana, po opštinama, sadržana je u Prilogu "ARSEF", koji je sastavni dio ovog plana.
5. Ovaj plan će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-13-14223/3

Podgorica, 22. oktobra 2021. godine

Ministar,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**PLAN
AKONTATIVNE RASPODJELE SREDSTAVA
EGALIZACIONOG FONDA OPŠTINAMA ZA 2022. GODINU**

Redni broj	Naziv opštine	Iznos planiranih sredstava za 2022. godinu (u €)	Učešće u %
1	Andrijevića	1.000.838,14	3,13
2	Berane	3.057.525,92	9,55
3	Bijelo Polje	4.936.201,14	15,43
4	Danilovgrad	1.532.077,88	4,79
5	Žabljak	684.775,92	2,14
6	Kolašin	1.232.329,67	3,85
7	Mojkovac	1.012.395,07	3,16
8	Nikšić	4.083.288,08	12,76
9	Plav	1.431.457,44	4,47
10	Plužine	903.866,63	2,82
11	Pljevlja	2.718.487,42	8,50
12	Rožaje	3.288.463,13	10,28
13	Ulcinj	2.196.471,72	6,86
14	Šavnik	785.457,64	2,45
15	Petnjica	878.959,22	2,75
16	Gusinje	745.076,64	2,33
17	Tuzi	1.512.328,34	4,73
	UKUPNO	32.000.000,00	100,00

1467.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9, a u vezi sa čl. 76 stav 2, 77 stav 7, 80 stav 1, 81 stav 11, 87 stav 2, 89 stav 6 i 90 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12, 30/17 i 82/20), uz prethodnu saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

P R A V I L N I K **O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DJELOVA I UREĐAJA I O ODOBRAVANJU ORGANIZACIJA I OSOBLJA KOJI OBAVLJAJU OVE POSLOVE**

Član 1

U Pravilniku o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove („Službeni list CG“, br. 57/15, 69/15, 32/19, 108/20 i 33/21) u članu 2 u stavu 1 poslije riječi „Sprovedbena Uredba komisije (EU) 2019/1384 od 24. jula 2019. godine o izmjenama i dopunama uredbi (EU) br. 965/2012 i (EU) br. 1321/2014 u vezi sa upotrebom vazduhoplova navedenih u sertifikatu vazdušnog operatora za nekomercijalne operacije i specijalizovane operacije, utvrđivanjem operativnih zahtjeva za probne letove nakon održavanja, utvrđivanjem pravila za nekomercijalne operacije sa smanjenom kabinskom posadom i uredničkim ažuriranjima u vezi sa zahtjevima za letačke operacije,“ veznik „i“ se briše, a na kraju stava tačka se briše i dodaju se riječi „i Sprovedbena Regulatorna Komisija (EU) 2020/1159 od 5. avgusta 2020. godine o izmjeni regulatora (EU) 1321/2014 i (EU) 2015/640 o uvođenju novih dodatnih zahtjeva za plovidbenost.“.

Poslije stava 8 dodaje se novi stav 9 koji glasi:

„(9) Sprovedbena Regulatorna Komisija (EU) 2020/1159 data je u Prilogu 8, koji je sastavni dio ovog pravilnika.“.

Član 2

U članu 4 riječi „Priloga 1-7“ zamjenjuju se riječima „Priloga 1-8“.

Član 3

Poslije Priloga 7 dodaje se Prilog 8, kao prilog ovog pravilnika.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01/2-040/21-1736/6
Podgorica, 22.10.2021. godine

Direktor,
Zoran Maksimović, s.r.

SPROVEDBENA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2020/1159
od 5. avgusta 2020. godine
o izmjeni regulativa (EU) 1321/2014 i (EU) 2015/640 o uvođenju novih dodatnih zahtjeva za plovidbenost

Član 1

Aneks I (dio-M) Regulative (EU) br. 1321/2014 mijenja se u skladu sa Aneksom I ove regulative.

Član 2

Regulativa (EU) 2015/640 mijenja se kako slijedi:

(1) član 1 mijenja se i glasi:

„Član 1

Predmet i područje primjene

1. Ovom regulativom utvrđuju se zajedničke dodatne specifikacije plovidbenosti u vezi sa kontinuiranom plovidbenosti i unapređenjem sigurnosti vazduhoplova.
2. Ova regulativa primjenjuje se na:
 - (a) operatore:
 - (i) vazduhoplova registrovanih u državi članici;
 - (ii) vazduhoplova registrovanih u trećoj zemlji i korišćenih od strane operatora za koje država članica obezbeđuje nadzor.
 - (b) imaoce uvjerenja za tip, ograničenog uvjerenja za tip, dodatnog uvjerenja za tip ili odobrenja projekta izmjena i popravki koje je odobrila Agencija u skladu sa Regulativom Komisije (EU) br. 748/2012 *ili za koje se smatra da su izdati u skladu sa članom 3 te regulative;
 - (c) podnosiocima zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip za veliki turbinski vazduhoplov ako je taj zahtjev podnesen prije 1. januara 2019. godine i kojima je uvjerenje izdato nakon 26. avgusta 2020. godine, ako je to određeno u Aneksu I (dio-26)

(*) Regulativa Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. avgusta 2012. godine o sertifikaciji plovidbenosti i ekološkoj sertifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za sertifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.)”;

(2) u članu 2 dodaju se sljedeće tačke od (e) do (o):

- „(e) „ograničenje važenja” (LOV) znači, u kontekstu tehničkih podataka na kojima se zasniva program strukturnog održavanja, vremenski period, izražen kao broj ukupnih akumuliranih ciklusa naleta ili sati naleta ili kao oboje tokom kojeg se dokazuje da se u avionu neće pojaviti rasprostranjena oštećenja usljed zamora materijala;
- (f) „odjeljak sa ograničenjima plovidbenosti” (ALS) znači odjeljak u uputstvima za kontinuiranu plovidbenost, kako se zahtijeva u tač. 21.A.61, 21.A.107 i 21.A.120A Aneksa I (dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012, koji sadrži ograničenja u pogledu plovidbenosti kojima se određuju svi datumi obavezne zamjene, obavezni intervali inspekcije i povezane procedure za inspekciju;
- (g) „program za sprečavanje i kontrolu korozije” (CPCP) znači dokument u kojem se opisuje sistematski pristup za sprečavanje i kontrolu korozije u primarnoj strukturi aviona, koji sadrži osnovne poslove za sprečavanje i kontrolu korozije, uključujući inspekcije, područja koja su predmet tih poslova, definisane nivoe korozije i trajanja usaglašenosti (pragovi za početak realizacije i intervale ponavljanja). Osnovni CPCP izrađuje imalac uvjerenja za tip, a operatori ga u svom programu održavanja mogu prilagoditi svojim operacijama;
- (h) „rasprostranjena oštećenja usljed zamora materijala” (WFD) znači istovremena prisutnost pukotina na više mjesta u strukturi aviona koje su toliko velike i brojne da ta struktura ne ispunjava vrijednosti sigurnosne čvrstoće ili preostale čvrstoće koja se koristi za sertifikaciju te strukture;
- (i) „osnovna struktura” znači struktura koja je projektovana na osnovu uvjerenja za tip za dati model aviona (tj. „fabrička konfiguracija modela aviona”);
- (j) „osnovna struktura kritična u pogledu zamora materijala” (FCBS) znači osnovnu strukturu aviona koju je imalac uvjerenja za tip svrstao u strukture kritične u pogledu zamora;
- (k) „modifikovana struktura kritična u pogledu zamora materijala” (FCMS) znači sve strukture aviona kritične u pogledu zamora materijala koje su dodate ili zahvaćene izmjenom projekta tipa aviona i nisu već navedene među osnovnim strukturama kritičnim u pogledu zamora materijala;
- (l) „procjena tolerancije oštećenja” (DTE) znači proces na osnovu kojeg se određuju mjere održavanja potrebne za otkrivanje ili sprečavanje pucanja zbog zamora materijala koje bi moglo da doprinese katastrofalnom kvaru. Kada se primijeni na popravke i izmjene, DTE obuhvata ocjenu popravke ili izmjene, kao i strukture kritične u pogledu zamora materijala na koje su uticale popravka ili izmjena;
- (m) „inspekcija tolerancije oštećenja” (DTI) znači dokumentovani zahtjev za inspekciju ili drugu mjeru održavanja koju su na osnovu ocjene tolerancije oštećenja odredili imaoци uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip. DTI sadrži područja u kojima je potrebno odraditi inspekciju, metodu inspekcije, procedure inspekcije (uključujući redosljed koraka u inspekciji i kriterijume za prihvatanje i odbijanje), prag za inspekciju i sve intervale ponavljanja u vezi sa tim inspekcijama. U DTI-ju se mogu odrediti i radnje održavanja kao što su zamjena, popravka ili modifikacija;
- (n) „smjernice za ocjenu popravke” (REG) znači proces koji je odredio imalac uvjerenja za tip koji usmjerava operatore pri određivanju inspekcija tolerancije oštećenja kod popravki koje utiču na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala kako bi se obezbijedio kontinuirani strukturalni integritet svih relevantnih popravki;
- (o) „struktura kritična u pogledu zamora materijala” (FCS) znači struktura aviona koja je podložna pucanju usljed zamora materijala koje može uzrokovati katastrofalan kvar aviona.”

(3) Aneks I (dio-26) mijenja se u skladu sa Aneksom II ove regulative.

Član 3
Stupanje na snagu i primjena

Ova regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.
Primjenjuje se od 26. februara 2021. godine, osim tačke (4) Aneksa II, koja se primjenjuje od 26. avgusta 2023. godine.

Ova regulativa obavezujuća je u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu 5. avgusta 2020. godine.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEJEN

ANEKS I

U tački M.A.302 podtački (d) Aneksa I (dio-M) Regulative (EU) br. 1321/2014 dodaje se sljedeća podpodtačka 3:
„(3) primjenljivim odredbama iz Aneksa I (dio-26) Regulative (EU) 2015/640.”.

ANEKS II

Aneks I (dio-26) Regulative Komisije (EU) 2015/640 mijenja se kako slijedi:

(1) Sadržaj mijenja se i glasi:

„ANEKS I

Dio-26

DODATNE SPECIFIKACIJE PLOVIDBENOSTI ZA OPERACIJE

SADRŽAJ

ODJELJAK A – OPŠTE ODREDBE

- 26.10 Nadležni organ
- 26.20 Privremeno neispravna oprema
- 26.30 Demonstriranje usaglašenosti

ODJELJAK B – VELIKI AVIONI

- 26.50 Sjedišta, ležaji, sigurnosni pojasevi i rameni pojasevi
- 26.60 Prisilno slijetanje – dinamički uslovi
- 26.100 Lokacija izlaza za slučaj nužde
- 26.105 Pristup izlazu za slučaj nužde
- 26.110 Označavanja izlaza za slučaj nužde
- 26.120 Unutrašnje osvjetljenje za slučaj nužde i funkcionisanje svjetla za slučaj nužde
- 26.150 Unutrašnjosti odjeljaka
- 26.155 Zapaljivost unutrašnjih obloga odjeljaka za teret
- 26.156 Materijali za toplotnu ili zvučnu izolaciju
- 26.157 Konverzija odjeljaka klase D
- 26.160 Zaštita od požara u toaletu
- 26.170 Aparati za gašenje požara
- 26.200 Zvučno upozorenje za stalni trap
- 26.205 Sistemi za uzbunjivanje i upozoravanje na izlijetanje sa poletno-sletne staze
- 26.250 Sistemi funkcionisanja vrata letačke kabine – onesposobljen jedan član letačke posade
- 26.300 Program za kontinuirani strukturalni integritet struktura starijih aviona – opšti zahtjevi
- 26.301 Plan usaglašenosti za imaoce uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip
- 26.302 Procjena zamora materijala i tolerancije oštećenja
- 26.303 Ograničenje važenja
- 26.304 Program za sprečavanje i kontrolu korozije
- 26.305 Važenje programa za kontinuirani strukturalni integritet
- 26.306 Osnovna struktura kritična u pogledu zamora materijala
- 26.307 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeće izmjene na strukturi kritičnoj u pogledu zamora materijala
- 26.308 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeće popravke na strukturi kritičnoj u pogledu zamora materijala
- 26.309 Smjernice za ocjenu popravki

- 26.330 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeća dodatna uvjerenja za tip (STC), druge postojeće veće izmjene i postojeće popravke koje utiču na te izmjene ili na dodatna uvjerenja za tip
- 26.331 Plan usaglašenosti za imaoce dodatnih uvjerenja za tip
- 26.332 Utvrđivanje izmjena koje utiču na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala
- 26.333 Podaci o toleranciji oštećenja za dodatna uvjerenja za tip i popravke u skladu sa tim dodatnim uvjerenjima za tip odobrenim 1. septembra 2003. godine ili nakon tog datuma
- 26.334 Podaci o toleranciji oštećenja za dodatna uvjerenja za tip i druge izmjene i popravke tih izmjena odobrene prije 1. septembra 2003. godine
- 26.370 Poslovi u vezi sa kontinuiranom plovidbenošću i program održavanja vazduhoplova
- ODJELJAK C – VELIKI HELIKOPTERI
- 26.400 Aparati za gašenje požara
- Dodatak I – Lista modela aviona na koje se ne primjenjuju određene odredbe iz Aneksa I (dio-26)

(2) tačka 26.10 mijenja se i glasi:

„26.10 Nadležni organ

- (a) Za potrebe ovog Aneksa, nadležni organ kojem operatori moraju da demonstriraju usaglašenost vazduhoplova, čiji je projekat već sertifikovan, sa zahtjevima ovog Aneksa je organ imenovan od strane države članice u kojoj je operatorovo glavno sjedište poslovanja.
- (b) Za potrebe ovog Aneksa, Agencija je nadležni organ kojem imaoći uvjerenja za tip (TC), ograničenih uvjerenja za tip, dodatnih uvjerenja za tip (STC), odobrenjâ projekta izmjena i popravki dokazuju usaglašenost postojećih uvjerenja za tip, ograničenih uvjerenja za tip, dodatnih uvjerenja za tip, odobrenjâ projekta izmjena i popravki sa zahtjevima iz ovog Aneksa.”;

(3) tačka 26.30 mijenja se kako slijedi:

(a) podtač. (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a) Agencija izdaje, u skladu sa članom 76 stav 3 Regulative (EU) 2018/1139 sertifikacione specifikacije kao standardna sredstva dokazivanja usaglašenosti sa ovim Aneksom. Sertifikacione specifikacije u dovoljnoj mjeri su detaljne i precizne da prikažu operatorima uslove u skladu sa kojima je moguće demonstriranje usaglašenosti sa zahtjevima ovog Aneksa.

(b) Operatori i imaoći uvjerenja za tip, ograničenog uvjerenja za tip, dodatnih uvjerenja za tip, odobrenjâ projekta izmjena i popravki mogu dokazati usaglašenost sa zahtjevima iz ovog Aneksa pridržavajući se jednog od sljedećeg:

- (i) specifikacija koje je izdala Agencija u skladu sa podtačkom a ove tačke ili ekvivalentnim specifikacijama koje je Agencija izdala u skladu sa tačkom 21.B.70 Aneksa I Regulative (EU) br. 748/2012;
- (ii) tehničkih standarda koji nude ekvivalentan nivo sigurnosti kao i oni sadržani u tim sertifikacionim specifikacijama.”;

(b) dodaje se sljedeća podtačka:

„(c) Imaoći uvjerenja za tip, ograničenog uvjerenja za tip, dodatnih uvjerenja za tip, odobrenjâ projekta izmjena i popravki svakom poznatom operatoru aviona stavljaju na raspolaganje sve izmjene „Uputstava za kontinuiranu plovidbenost“ (ICA) potrebne za dokazivanje usaglašenosti sa ovim Aneksom. Za potrebe ove Regulative ICA uključuje i inspekcije tolerancije oštećenja (DTI), smjernice za ocjenu popravki (REG), osnovni program za sprečavanje i kontrolu korozije (CPCP), listu struktura kritičnih u pogledu zamora materijala (FCS) i odjeljke sa ograničenjima plovidbenosti (ALS)”;

(4) dodaje se sljedeća tačka 26.157:

„26.157 Konverzija odjeljaka klase D

Operatori velikih aviona koji se koriste u komercijalnom vazdušnom prevozu, a čiji je tip sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, obezbjeđuju:

- (a) da je u avionima čije operacije obuhvataju prevoz putnika svaki teretni ili prtljažni odjeljak klase D, bez obzira na njihovu zapreminu, u skladu sa sertifikacionim specifikacijama koje se primjenjuju na odjeljke klase C;
- (b) da je u avionima čije operacije obuhvataju samo prevoz tereta svaki teretni odjeljak klase D, bez obzira na njihovu zapreminu, u skladu sa sertifikacionim specifikacijama koje se primjenjuju na odjeljke klase C ili klase E.”;

(5) dodaje se sljedeća tačka 26.205:

„26.205 Sistemi za uzbunjivanje i upozoravanje na izljetanje sa poletno-sletne staze

(a) Operatori velikih aviona koji se koriste u komercijalnom vazdušnom prevozu obezbjeđuju da je svaki avion za koji je prvo uvjerenje o plovidbenosti izdato poslije 1. januara 2025. godine, uključujući i taj datum, opremljen sistemom za uzbunjivanje i upozoravanje na izljetanje sa poletno-sletne staze.

(b) Taj sistem mora biti projektovan tako da omogućava smanjenje rizika od uzdužnog izljetanja s poletno-sletne staze tokom slijetanja uzbunjivanjem, u letu i na zemlji, letačke posade kada postoji rizik da se avion neće moći zaustaviti u okviru raspoložive udaljenosti do kraja poletno-sletne staze.”;

(6) dodaju se sljedeće tač. 26.300, 26.301, 26.302, 26.303, 26.304, 26.305, 26.306, 26.307, 26.308, 26.309, 26.330, 26.331, 26.332, 26.333, 26.334 i 26.370:

„26.300 Program za kontinuirani strukturalni integritet struktura istorijskih aviona – opšti zahtjevi

(a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, uspostavlja program za kontinuirani strukturalni integritet struktura istorijskih aviona koji je u skladu sa zahtjevima iz tač. od 26.301 do 26.309.

(b) Podtačka a ne primjenjuje se na model aviona za koji je uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine i koji ispunjava bilo koji od sljedećih uslova:

- (i) naveden je u tabeli A.1 Dodatka 1 ovog Aneksa;
- (ii) nije u upotrebi od 26. februara 2021. godine;
- (iii) nije sertifikovan za izvođenje civilnih operacija sa teretom ili putnicima;

- (iv) ima ograničeno uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine u skladu sa zahtjevima u vezi sa tolerancijom oštećenja, pod uslovom da nije u upotrebi više od 75 % projektom predviđenog vremena rada i da se primarno koristi kao podrška proizvodnim operacijama imalaca odobrenja;
 - (v) sertifikovan je ograničenim uvjerenjem za tip i projektovan je primarno za gašenje požara.
- Izuzeci od podtačke b podpodtač. (ii) do (v) primjenjuju se tek nakon što imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip Agenciji, prije 27. maja 2021. godine, podnese na odobrenje listu koja sadrži tip i modele, varijante ili serijske brojeve aviona, kao i informacije u kojima je obrazloženo zašto je konkretni avion uvršten u listu.
- (c) Za model aviona za koji je prvo uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine i za koji postojeća izmjena ili popravka nije i neće biti obavljena ni na jednom avionu u upotrebi dana 26. februara 2022. godine ili nakon tog datuma, tačka 26.307 podtačka a podpodtač.(ii) i (iii) i tačka 26.308 podtačka (a) podpodtačka (ii) ne primjenjuju se ako prije 26. februara 2022. godine imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip Agenciji na odobrenje podnese listu svih izmjena i popravki.

26.301 Plan usaglašenosti za imaoce uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine:
 - (i) sastavlja plan usaglašenosti za kontinuirani strukturalni integritet u kojem opisuje planirano dokazivanje usaglašenosti sa zahtjevima iz tač. od 26.302 do 26.309;
 - (ii) podnosi plan usaglašenosti za kontinuirani strukturalni integritet iz podpodtačke (i) na odobrenje Agenciji do 27. maja 2021. godine.
- (b) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačke (c):
 - (i) sastavlja plan usaglašenosti za kontinuirani strukturalni integritet u kojem opisuje planirano dokazivanje usaglašenosti sa zahtjevima iz tač. od 26.303 do 26.306;
 - (ii) podnosi plan usaglašenosti za kontinuirani strukturalni integritet iz podpodtačke (i) na odobrenje Agenciji do 27. maja 2021. godine ili prije izdavanja uvjerenja, ako se dogodi nakon tog datuma.

26.302 Procjena zamora materijala i tolerancije oštećenja

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, sertifikovan je za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, i za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, sprovodi procjenu zamora materijala i tolerancije oštećenja struktura aviona i uvodi DTI kojim će se izbjeći katastrofalni kvarovi usljed zamora materijala tokom radnog vijeka aviona.
- (b) Osim ako je Agencija već odobrila dokumentaciju sa opisom DTI-ja iz tačke (a) u skladu sa Aneksom I (dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012, imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip tu dokumentaciju podnosi na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine.

26.303 Ograničenje važenja

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenja za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, i sertifikovan je sa najvećom dozvoljenom masom pri polijetanju (MTOW) većom od 34 019 kg (75 000 lbs):
 - (i) određuje ograničenje važenja (LOV) i uključuje ga u izmijenjeni ALS;
 - (ii) utvrđuje postojeće i nove radnje održavanja od kojih zavisi LOV, i priprema servisne informacije koje su operatorima potrebne za sprovođenje tih radnji održavanja i dostavlja ih Agenciji u skladu sa obavezujućim rasporedom koji je dogovoren sa Agencijom.

Strukturne konfiguracije aviona koje treba ocijeniti radi određivanja LOV-a obuhvataju sve varijante i izvedene modele odobrene na osnovu uvjerenja za tip prije 26. februara 2021. godine i sve strukturalne izmjene i zamjene strukturalnih konfiguracija tih aviona koje se zahtijevaju nalogom za plovidbenost izdatim prije 26. februara 2021. godine.

Odstupajući od podtačke (a) podpodtačke (ii), imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion nije dužan da pripremi i Agenciji dostavi servisne informacije za radnju održavanja koja važi za model aviona koji se više neće koristiti nakon planiranog roka za podnošenje servisnih informacija za tu radnju održavanja. Da bi taj izuzetak mogao da se primjenjuje, imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip dužan je da obavijesti Agenciju najkasnije na dan prestanka rada modela aviona.

- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi Agenciji na odobrenje LOV određen u skladu sa podtačkom (a) i izmjenu ALS-a iz te podtačke zajedno sa obaveznim rasporedom do rokova utvrđenih u podpodtač. od (i) do (iii):
 - (i) 26. avgust 2022. godine za strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala sa osnovom sertifikacije koja ne sadrži ocjenu tolerancije oštećenja;
 - (ii) 26. februara 2026. godine za strukturu aviona koji je na datum stupanja na snagu ove Regulative predmet sveobuhvatnog ispitivanja zamora koje je u toku;
 - (iii) 26. februara 2025. godine za sve druge strukture aviona.
- (c) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) za veliki turbinski avion sa najvećom dozvoljenom masom pri polijetanju (MTOW) većom od 34 019 kg (75 000 lbs):
 - (i) određuje ograničenje važenja (LOV) i uključuje ga u ALS;
 - (ii) utvrđuje postojeće i nove radnje održavanja od kojih zavisi LOV, i priprema servisne informacije koje su operatorima potrebne za sprovođenje tih radnji održavanja i dostavlja ih Agenciji u skladu sa obavezujućim rasporedom koji je dogovoren sa Agencijom.
- (d) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) podnosi Agenciji na odobrenje LOV određen u skladu sa podtačkom (c) i ALS iz te podtačke zajedno sa obavezujućim rasporedom.
- (e) Za obaveze iz podtačke (d) važe sljedeći rokovi:
 - (i) dostaviti do datuma koji u planu podnosioca zahtjeva odobri Agencija za kompletiranje testova i analiza svih struktura aviona za koje je potrebno novo sveobuhvatno ispitivanje zamora materijala radi određivanja LOV-a;
 - (ii) dostaviti do 26. februara 2025. godine za sve druge strukture aviona.

26.304 Program za sprečavanje i kontrolu korozije

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, izrađuje osnovni program za sprečavanje korozije i kontrolu korozije (CPCP).
- (b) Osim ako je Agencija već odobrila osnovni CPCP iz podtačke (a) u skladu sa tačkom 21.A.3B podtačka (c) podpodtačka (1) Aneksa 1 Regulative (EU) 748/2012 ili u izvještaju odbora za provjeru održavanja (MRBR), imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi CPCP na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine.
- (c) Imalac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) za veliki turbinski avion izrađuje osnovni CPCP prije izdavanja uvjerenja za tip.

26.305 Važenje programa za kontinuirani strukturalni integritet

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, određuje i primjenjuje proces kojim se obezbjeđuje važenje programa za kontinuirani strukturalni integritet tokom cijelog radnog vijeka aviona, uzimajući u obzir iskustvo stečeno upotrebom, kao i trenutne operacije.
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi opis procesa iz podtačke (a) na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine. Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip počinje da primjenjuje proces u periodu od 6 mjeseci nakon što ga Agencija odobri.
- (c) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) za veliki turbinski avion određuje i primjenjuje proces kojim se obezbjeđuje važenje programa za kontinuirani strukturalni integritet tokom cijelog radnog vijeka aviona, uzimajući u obzir iskustvo stečeno upotrebom i trenutne operacije. Opis procesa podnosi na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine ili prije izdavanja uvjerenja, u zavisnosti šta bude kasnije, i počinje da ga primjenjuje u periodu od 6 mjeseci nakon što ga Agencija odobri.

26.306 Osnovna struktura kritična u pogledu zamora materijala

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenja za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, i koji je sertifikovan za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, utvrđuje i popisuje strukture kritične u pogledu zamora materijala za sve varijante i izvedene modele aviona u uvjerenju za tip ili ograničenom uvjerenju za tip.
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi listu struktura iz podtačke (a) Agenciji na odobrenje do 26. avgusta 2021. godine.
- (c) Nakon što lista iz podtačke (a) bude odobrena, imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip stavlja je na raspolaganje operatorima i licima koja su dužna da poštuju tačke 26.330 i 26.370.
- (d) Imalac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) za veliki turbinski avion koji treba sertifikovati za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, utvrđuje i popisuje strukture kritične u pogledu zamora (FCBS) za sve varijante i izvedene modela aviona u uvjerenju za tip ili ograničenom uvjerenju za tip. Listu tih struktura podnosi Agenciji na odobrenje do 26. avgusta 2021. godine ili prije izdavanja uvjerenja, u zavisnosti šta bude kasnije.
- (e) Nakon što lista iz podtačke (d) bude odobrena, imalac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) stavlja je na raspolaganje operatorima i licima koja su dužna da poštuju tačku 26.370.

26.307 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeće izmjene na strukturi kritičnoj u pogledu zamora materijala

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma i sertifikovan je za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, za izmjene i izmijenjene strukture kritične u pogledu zamora (FCMS) koje postoje na dan 26. februar 2021. godine:
 - (i) pregleda postojeće izmjene (modifikacije) projekta i utvrđuje sve izmjene koje utiču na strukture kritične u pogledu zamora materijala utvrđene u skladu sa tačkom 26.306;
 - (ii) za svaku izmjenu utvrđenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) utvrđuje sve povezane strukture kritične u pogledu zamora materijala (FCMS);
 - (iii) za svaku izmjenu utvrđenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) obavlja ocjenu tolerancije oštećenja i određuje i dokumentuje povezane inspekcije tolerancije oštećenja;
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi listu svih izmijenjenih struktura kritičnih u pogledu zamora utvrđenih u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (ii) na odobrenje Agenciji do 26. februara 2022. godine.
- (c) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi podatke o toleranciji oštećenja, uključujući DTI, dobijene ocjenom obavljenom u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (iii) na odobrenje Agenciji do 26. avgusta 2022. godine.
- (d) Nakon što Agencija odobri listu izmijenjenih struktura kritičnih u pogledu zamora materijala podnesenu u skladu sa podtačkom (b), imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip stavlja tu listu na raspolaganje operatorima i licima koja su dužna da poštuju tač. 26.330 i 26.370.

26.308 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeće popravke na strukturi kritičnoj u pogledu zamora materijala

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma i sertifikovan je za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, za objavljene postojeće popravke na dan 26. februar 2021. godine:
 - (i) pregleda podatke o popravkama i utvrđuje svaku popravku navedenu u podacima koja utiče na osnovne i izmijenjene strukture kritične u pogledu zamora materijala utvrđene u skladu sa tačkom 26.306 podtačkom (a) i tačkom 26.307 podtačkom (a) podpodtačkom (ii);
 - (ii) obavlja ocjenu tolerancije oštećenja za svaku popravku utvrđenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) osim ako je već obavljena.
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi podatke o toleranciji oštećenja, uključujući DTI, dobijene ocjenom obavljenom u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (ii) na odobrenje Agenciji do 26. maja 2022. godine, osim ako su već odobreni u skladu sa tačkom 21.A.435 podtačkom (b) podpodtačkom (2) Aneksa I (dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012 prije 26. avgusta 2022. godine.

26.309 Smjernice za ocjenu popravki

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma i sertifikovan je za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, i za koji je uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip izdato prije 11. januara 2008. godine izrađuje smjernice za ocjenu popravki kako bi se odredilo sljedeće:
- (i) proces izvođenja pregleda predmetnog aviona koji omogućava utvrđivanje i dokumentovanje svih postojećih popravki koje utiču na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala utvrđenih u skladu sa tačkom 26.306 podtačkom (a) i tačkom 26.307 podtačkom (a) podpodtačkom (ii) ;
 - (ii) proces koji operatorima omogućava da dobiju DTI za popravke utvrđene u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i);
 - (iii) raspored sa rokovima za sprovođenje pregleda aviona, dobijanje DTI-ja i uključivanje DTI-ja u program održavanja operatora aviona.
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi smjernice za ocjenu popravki izrađenih u skladu sa podtačkom (a) na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine

26.330 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeća dodatna uvjerenja za tip (STC), druge postojeće veće izmjene i postojeće popravke koje utiču na te izmjene ili na dodatna uvjerenja za tip

- (a) Imalac dodatnog uvjerenja za tip izdatog prije 26. februara 2021. godine za veću popravku, ili imalac veće izmjene koja se smatra odobrenom u skladu sa članom 4 Regulative (EU) br. 748/2012, za velike avione sertifikovane 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma za prevoz 30 ili više putnika ili koji imaju nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, pruža podršku operatorima koji su dužni da poštuju tačku 26.370 podtačku (a) podpodtačku (ii) rješavanjem negativnih efekata tih izmjena i popravki tih izmjena na strukturu aviona i ispunjava zahtjeve iz tač. od 26.331 do 26.334.
- (b) Podtačka (a) ne primjenjuje se na veće izmjene i popravke modela aviona koji je prvi put sertifikovan prije 26. februara 2021. godine, ako taj model aviona ispunjava bilo koji od sljedećih uslova:
- (i) naveden je u tabeli A.1 Dodatka 1;
 - (ii) nije u upotrebi od 26. februara 2021. godine;
 - (iii) nije sertifikovan za izvođenje civilnih operacija sa teretom ili putnicima;
 - (iv) ima ograničeno uvjerenje za tip i sertifikovan je u skladu sa zahtjevima u vezi sa tolerancijom oštećenja, pod uslovom da nije u upotrebi više od 75 % projektom predviđenog vremena rada i da se primarno koristi kao podrška proizvodnim operacijama imalaca ograničenog uvjerenja za tip;
 - (v) sertifikovan je ograničenim uvjerenjem za tip i projektovan je primarno za gašenje požara.
- (c) Podtačka (a) ne primjenjuje se na veće izmjene i popravke modela aviona koji je prvi put sertifikovan prije 26. februara 2021. godine, ako izmjene ili popravke nisu i neće biti obavljene u avionu u upotrebi na datum ili nakon 26. avgusta 2022. godine.
- (d) Izuzeci od podtačke (b) podpodtač. (ii) do (v) i podtačke (c) primjenjuju se ako imalac odobrenja izmjene podnese listu izmjena koje utiču na osnovnu strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala i informacije u kojima se obrazlaže uvrštavanje svake izmjene u listu, na odobrenje Agenciji do 26. februara 2022. godine.

26.331 Plan usaglašenosti za imaoce dodatnih uvjerenja za tip

Imalac odobrenja izmjene:

- (a) izrađuje plan usaglašenosti za zahtjeve iz tač. od 26.332 do 26.334;
- (b) podnosi plan usaglašenosti iz podtačke (a) na odobrenje Agenciji do 25. avgusta 2021. godine.

26.332 Utvrđivanje izmjena koje utiču na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala

- (a) Imalac odobrenja izmjene:
- (i) pregleda izmjene i utvrđuje one koje utiču na osnovnu strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala;
 - (ii) za svaku izmjenu utvrđenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) utvrđuje sve povezane izmijenjene elemente strukture kritične u pogledu zamora materijala;
 - (iii) utvrđuje objavljene popravke koji utiču na svaku izmjenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i);
- (b) Imalac odobrenja izmjene izdatog 1. septembra 2003. godine ili nakon tog datuma sastavlja listu izmjena i izmijenjenih struktura kritičnih u pogledu zamora materijala u skladu sa podtačkom (a) podpodtač. (i) i (ii) i podnosi ga na odobrenje Agenciji do 26. februara 2022. godine. Nakon što je Agencija odobrila, listu stavlja na raspolaganje licima i operatorima koji su dužni da poštuju tačku 26.370 podtačku (b) podpodtačku (ii).
- (c) Imalac odobrenja izmjene izdatog prije 1. septembra 2003. godine:
- (i) sastavlja listu izmjena utvrđenih u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) i podnosi je na odobrenje Agenciji do 26. februara 2022. godine;
 - (ii) na zahtjev operatora koji je za izmjenu dužan da poštuje tačku 26.370 podtačku (a) podpodtačku (ii) utvrđuje i sastavlja listu svih izmijenjenih struktura kritičnih u pogledu zamora materijala koji su povezani sa izmjenom i podnosi te podatke na odobrenje Agenciji u roku od 12 mjeseci od operatorovog zahtjeva;
 - (iii) sve podatke podnesene u skladu sa podtačkom(c) podpodtač. (i) i (ii) koje Agencija odobrila stavlja zatim na raspolaganje licima i operatorima koji su dužni da poštuju tačku 26.370 podtačku (b) podpodtačku (ii).

26.333 Podaci o toleranciji oštećenja za dodatna uvjerenja za tip i popravke u skladu sa tim dodatnim uvjerenjima za tip odobrenim 1. septembra 2003. godine ili nakon tog datuma

- (a) Imalac odobrenja izmjene izdatog 1. septembra 2003. godine ili nakon tog datuma:
- (i) obavlja ocjenu tolerancije oštećenja za izmjene i objavljene popravke utvrđene u skladu sa tačkom 26.332 podtačkom (a) podpodtač. (i) i (iii);
 - (ii) uspostavlja i dokumentuje povezanu inspekciju tolerancije oštećenja, ako to već nije učinjeno.
- (b) Imalac odobrenja izmjene podnosi podatke o toleranciji oštećenja dobijene ocjenom tolerancije oštećenja obavljenom u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine, osim ako su već odobreni u skladu sa tačkom 21.B.111 Aneksa I (dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012.

- (c) Odstupajući od podtačke (b), za izmjene koje u osnovi sertifikacije nisu imale zahtjev za ocjenu tolerancije oštećenja, imalac odobrenja izmjene iz podtačke (a) podnosi podatke o toleranciji oštećenja dobijene ocjenom tolerancije oštećenja obavljenom u skladu sa podtačkom (a) na odobrenje Agenciji do sljedećih rokova, u zavisnosti šta bude kasnije:
- (i) prije upotrebe aviona na kojem je ta izmjena realizovana u skladu sa Aneksom IV (dio CAT) Regulative (EU) br. 965/2012 *; ili
 - (ii) do 26. februara 2023. godine.

26.334 Podaci o toleranciji oštećenja za dodatna uvjerenja za tip i druge izmjene i popravke tih izmjena odobrene prije 1. septembra 2003. godine

- (a) Imalac odobrenja izmjene izdatog prije 1. septembra 2003. godine:
- (i) obavlja ocjenu tolerancije oštećenja za izmjene i objavljene popravke utvrđene u skladu sa tačkom 26.332 podtačkom (a) podpodtač. (i) i (ii);
 - (ii) uspostavlja i dokumentuje povezanu inspekciju tolerancije oštećenja, ako to već nije učinjeno.
- (b) Imalac odobrenja izmjene podnosi podatke o toleranciji oštećenja dobijene ocjenom obavljenom u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) na odobrenje Agenciji u okviru sljedećih rokova, u zavisnosti šta bude kasnije:
- (i) prije upotrebe aviona na kojem je ta izmjena realizovana u skladu sa Aneksom IV (dio CAT) Regulative (EU) br. 965/2012; ili
 - (ii) do 26. februara 2023. godine;

26.370 Poslovi u vezi sa kontinuiranom plovidbenošću i program održavanja vazduhoplova

- (a) Operatori ili vlasnici velikih turbinskih aviona sertifikovanih 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma dužni su da obezbijede kontinuiranu plovidbenost struktura istorijskih aviona izradom programa održavanja vazduhoplova predviđenog u tački M.A.302 Aneksa I (dio M) Regulative Komisije (EU) br. 1321/2014 ** koji sadrži:
- (i) za avione sertifikovane za prevoz 30 putnika ili više ili sa nosivošću većom od 3 402 kg (7 500 lbs): odobreni program inspekcije koji se zasniva na toleranciji oštećenja;
 - (ii) za avione u upotrebi u skladu sa Aneksom IV (dio CAT) Regulative (EU) br. 965/2012 i sertifikovane za prevoz 30 putnika ili više ili sa nosivošću većom od 3 402 kg (7 500 lbs): načine uklanjanja mogućih negativnih efekata popravki i modifikacija na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala i inspekcije iz podtačke (a) podpodtačke (i);
 - (iii) za avione sertifikovane sa najvećom dozvoljenom masom pri polijetanju (MTOW) većom od 34 019 kg (75 000 lbs): odobreni LOV;
 - (iv) CPCP;
- (b) Za obaveze iz podtačke (a) važe sljedeći rokovi:
- (i) program održavanja vazduhoplova revidira se tako da se ispune zahtjevi iz podtačke (a) podpodtač. (i), (ii) i (iv) do 26. februara 2024. godine ili prije upotrebe aviona, u zavisnosti šta bude kasnije;
 - (ii) program održavanja vazduhoplova revidira se tako da se ispune zahtjevi iz tačke podtačke (a) podpodtačke (iii) do 26. avgusta 2021. godine, ili najkasnije 6 mjeseci nakon objave LOV-a ili prije upotrebe aviona, u zavisnosti šta bude kasnije;
- (c) Na model aviona koji je prvi put sertifikovan prije 26. februara 2021. godine i:
- (i) nije u upotrebi od 26. februara 2024. godine ne primjenjuje se podtačka (a) podpodtač. (i), (ii) i (iv);
 - (ii) nije u upotrebi od 26. avgusta 2021. godine ne primjenjuje se podtačka (a) podpodtačka (iii);
 - (iii) ima ograničeno uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine u skladu sa zahtjevima u vezi sa tolerancijom oštećenja, pod uslovom da nije u upotrebi više od 75 % projektom predviđenog vremena rada i da se primarno koristi kao podrška proizvodnim operacijama imalaca odobrenja, ne primjenjuje se podtačka (a) podpodtač. (i), (ii) i (iv);
- (d) Na model aviona koji ima ograničeno uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine i projektovan je primarno za gašenje požara ne primjenjuje se podtačka (a) podpodtač. (i) i (ii).

(*) Regulativa Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. oktobra 2012. godine o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija u skladu sa Regulativom (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta (SL L 296, 25.10.2012., str. 1)."

(**) Regulativa Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. novembra 2014. godine o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1).";"

- (7) dodaje se sljedeći Dodatak 1:

'Dodatak 1

Lista modela aviona na koje se ne primjenjuju određene odredbe iz Aneksa I (dio-26)

Tabela A.1

Imalac uvjerenja za tip	Tip	Modeli	Odredbe iz Aneksa I (dio-26) koje se ne primjenjuju
Boeing Company	707	svi	od 26.301 do 26.334
Boeing Company	720	svi	od 26.301 do 26.334
Boeing Company	DC-10	DC-10-10 DC-10-30 DC-10-30F	od 26.301 do 26.334
Boeing Company	DC-8	svi	od 26.301 do 26.334
Boeing Company	DC-9	DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14, DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31, DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C),	od 26.301 do 26.334

		DC-9-32F,DC- 9-32F (C-9 A, C-9B), DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC- 9-41, DC-9-51	
Boeing Company	MD-90	MD-90-30	od 26.301 do 26.334
FOKKER SERVICES B.V.	F27	Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700	od 26.301 do 26.334
FOKKER SERVICES B.V.	F28	Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000	od 26.301 do 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-159	G-159 (Gulfstream I)	od 26.301 do 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-II_III_IV_V	G-1159 A (GIII) G-1159B (GIIB) G-1159 (GII)	od 26.301 do 26.334
KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.	CONVAIR 340/440	440	od 26.301 do 26.334
LEARJET INC.	Learjet 24/25/31/36/35/55/60	24,24A,24B,24B-A,24D, 24D- A,24F,24F- A,25,25B,25C,25D,25F	od 26.301 do 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1329	svi	od 26.301 do 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	188	svi	od 26.301 do 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	382	382, 382B, 382E, 382F, 382G	od 26.301 do 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	L-1011	svi	od 26.301 do 26.334
PT. DIRGANTARA INDONESIA	CN-235	svi	od 26.301 do 26.334
SABRELINER CORPORATION	NA-265	NA-265-65	od 26.301 do 26.334
VIKING AIR LIMITED	SD3	SD3-30 Sherpa SD3 Sherpa	od 26.301 do 26.334
VIKING AIR LIMITED	DHC-7	svi	od 26.301 do 26.334
VIKING AIR LIMITED	CL-215	CL-215-6B11	od 26.301 do 26.334
TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY	TU-204	204-120CE	od 26.301 do 26.334

1468.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9 i člana 75 stav 7 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12, 30/17 i 82/20), uz prethodnu saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODATNIM SPECIFIKACIJAMA PLOVIDBENOSTI ZA ODREĐENU VRSTU OPERACIJA

Član 1

U Pravilniku o dodatnim specifikacijama plovidbenosti za određenu vrstu operacija („Službeni list CG“, br. 61/15 i 68/19) u članu 2 u stavu 1 poslije riječi „Uredba Komisije (EU) br. 2015/640 od 23. aprila 2015. godine o dodatnim specifikacijama plovidbenosti za određenu vrstu operacija i kojom se mijenja i dopunjava Uredba (EU) br. 965/2012“ veznik „i“ zamjenjuje se zapetom, a na kraju stava tačka se briše i dodaju se riječi „i Sprovedbena Regulatorna Komisije (EU) 2020/1159 od 5. avgusta 2020. godine o izmjeni regulatorna (EU) 1321/2014 i (EU) 2015/640 o uvođenju novih dodatnih zahtjeva za plovidbenost.“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sprovedbena Regulatorna Komisije (EU) 2020/1159 od 5. avgusta 2020. godine, data je u Prilogu 3, koji je sastavni dio ovog pravilnika.“

Član 2

Poslije Priloga 2 dodaje se Prilog 3.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Odredbе tačke 4 Aneksa II Priloga 3 ovog pravilnika primjenjivaće se od 26. avgusta 2023. godine.

Broj: 01/2-040/21-1737/6
Podgorica, 22.10.2021. godine

Direktor,
Zoran Maksimović, s.r.

SPROVEDBENA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2020/1159
od 5. avgusta 2020. godine
o izmjeni regulativa (EU) 1321/2014 i (EU) 2015/640 o uvođenju novih dodatnih zahtjeva za plovidbenost

Član 1

Aneks I (dio-M) Regulative (EU) br. 1321/2014 mijenja se u skladu sa Aneksom I ove regulative.

Član 2

Regulativa (EU) 2015/640 mijenja se kako slijedi:

(1) član 1 mijenja se i glasi:

„Član 1

Predmet i područje primjene

1. Ovom regulativom utvrđuju se zajedničke dodatne specifikacije plovidbenosti u vezi sa kontinuiranom plovidbenosti i unapređenjem sigurnosti vazduhoplova.
2. Ova regulativa primjenjuje se na:
 - (a) operatore:
 - (i) vazduhoplova registrovanih u državi članici;
 - (ii) vazduhoplova registrovanih u trećoj zemlji i korišćenih od strane operatora za koje država članica obezbeđuje nadzor.
 - (b) imaoce uvjerenja za tip, ograničenog uvjerenja za tip, dodatnog uvjerenja za tip ili odobrenja projekta izmjena i popravki koje je odobrila Agencija u skladu sa Regulativom Komisije (EU) br. 748/2012 *ili za koje se smatra da su izdati u skladu sa članom 3 te regulative;
 - (c) podnosiocima zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip za veliki turbinski vazduhoplov ako je taj zahtjev podnesen prije 1. januara 2019. godine i kojima je uvjerenje izdato nakon 26. avgusta 2020. godine, ako je to određeno u Aneksu I (dio-26)

(*) Regulativa Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. avgusta 2012. godine o sertifikaciji plovidbenosti i ekološkoj sertifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za sertifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.).“;

(2) u članu 2 dodaju se sljedeće tačke od (e) do (o):

- „(e) „ograničenje važenja“ (LOV) znači, u kontekstu tehničkih podataka na kojima se zasniva program strukturnog održavanja, vremenski period, izražen kao broj ukupnih akumuliranih ciklusa naleta ili sati naleta ili kao oboje tokom kojeg se dokazuje da se u avionu neće pojaviti rasprostranjena oštećenja usljed zamora materijala;
- (f) „odjeljak sa ograničenjima plovidbenosti“ (ALS) znači odjeljak u uputstvima za kontinuiranu plovidbenost, kako se zahtijeva u tač. 21.A.61, 21.A.107 i 21.A.120A Aneksa I (dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012, koji sadrži ograničenja u pogledu plovidbenosti kojima se određuju svi datumi obavezne zamjene, obavezni intervali inspekcije i povezane procedure za inspekciju;
- (g) „program za sprečavanje i kontrolu korozije“ (CPCP) znači dokument u kojem se opisuje sistematski pristup za sprečavanje i kontrolu korozije u primarnoj strukturi aviona, koji sadrži osnovne poslove za sprečavanje i kontrolu korozije, uključujući inspekcije, područja koja su predmet tih poslova, definisane nivoe korozije i trajanja usaglašenosti (pragovi za početak realizacije i intervale ponavljanja). Osnovni CPCP izrađuje imalac uvjerenja za tip, a operatori ga u svom programu održavanja mogu prilagoditi svojim operacijama;
- (h) „rasprostranjena oštećenja usljed zamora materijala“ (WFD) znači istovremena prisutnost pukotina na više mjesta u strukturi aviona koje su toliko velike i brojne da ta struktura ne ispunjava vrijednosti sigurnosne čvrstoće ili preostale čvrstoće koja se koristi za sertifikaciju te strukture;
- (i) „osnovna struktura“ znači struktura koja je projektovana na osnovu uvjerenja za tip za dati model aviona (tj. „fabrička konfiguracija modela aviona“);
- (j) „osnovna struktura kritična u pogledu zamora materijala“ (FCBS) znači osnovnu strukturu aviona koju je imalac uvjerenja za tip svrstao u strukture kritične u pogledu zamora;
- (k) „modifikovana struktura kritična u pogledu zamora materijala“ (FCMS) znači sve strukture aviona kritične u pogledu zamora materijala koje su dodate ili zahvaćene izmjenom projekta tipa aviona i nisu već navedene među osnovnim strukturama kritičnim u pogledu zamora materijala;
- (l) „procjena tolerancije oštećenja“ (DTE) znači proces na osnovu kojeg se određuju mjere održavanja potrebne za otkrivanje ili sprečavanje pucanja zbog zamora materijala koje bi moglo da doprinese katastrofalnom kvaru. Kada se primijeni na popravke i izmjene, DTE obuhvata ocjenu popravke ili izmjene, kao i strukture kritične u pogledu zamora materijala na koje su uticale popravka ili izmjena;
- (m) „inspekcija tolerancije oštećenja“ (DTI) znači dokumentovani zahtjev za inspekciju ili drugu mjeru održavanja koju su na osnovu ocjene tolerancije oštećenja odredili imaoći uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip. DTI sadrži područja u kojima je potrebno odraditi inspekciju, metodu inspekcije, procedure inspekcije (uključujući redosljed koraka u inspekciji i kriterijume za prihvatanje i odbijanje), prag za inspekciju i sve intervale ponavljanja u vezi sa tim inspekcijama. U DTI-ju se mogu odrediti i radnje održavanja kao što su zamjena, popravka ili modifikacija;
- (n) „smjernice za ocjenu popravke“ (REG) znači proces koji je odredio imalac uvjerenja za tip koji usmjerava operatore pri određivanju inspekcija tolerancije oštećenja kod popravki koje utiču na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala kako bi se obezbijedio kontinuirani strukturalni integritet svih relevantnih popravki;
- (o) „struktura kritična u pogledu zamora materijala“ (FCS) znači struktura aviona koja je podložna pucanju usljed zamora materijala koje može uzrokovati katastrofalan kvar aviona.“

(3) Aneks I (dio-26) mijenja se u skladu sa Aneksom II ove regulative.

Član 3

Stupanje na snagu i primjena

Ova regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.
Primjenjuje se od 26 februara 2021. godine, osim tačke (4) Aneksa II, koja se primjenjuje od 26. avgusta 2023. godine.

Ova regulativa obavezujuća je u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu 5. avgusta 2020. godine.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEJEN

ANEKS I

U tački M.A.302 podtački (d) Aneksa I (dio-M) Regulative (EU) br. 1321/2014 dodaje se sljedeća podpodtačka 3:
„(3) primjenljivim odredbama iz Aneksa I (dio-26) Regulative (EU) 2015/640.”.

ANEKS II

Aneks I (dio-26) Regulative Komisije (EU) 2015/640 mijenja se kako slijedi:

(1) Sadržaj mijenja se i glasi:

„ANEKS I

Dio-26

DODATNE SPECIFIKACIJE PLOVIDBENOSTI ZA OPERACIJE

SADRŽAJ

ODJELJAK A – OPŠTE ODREDBE

- 26.10 Nadležni organ
- 26.20 Privremeno neispravna oprema
- 26.30 Demonstriranje usaglašenosti

ODJELJAK B – VELIKI AVIONI

- 26.50 Sjedišta, ležaji, sigurnosni pojasevi i rameni pojasevi
- 26.60 Prisilno slijetanje – dinamički uslovi
- 26.100 Lokacija izlaza za slučaj nužde
- 26.105 Pristup izlazu za slučaj nužde
- 26.110 Označavanja izlaza za slučaj nužde
- 26.120 Unutrašnje osvjetljenje za slučaj nužde i funkcionisanje svjetla za slučaj nužde
- 26.150 Unutrašnjosti odjeljaka
- 26.155 Zapaljivost unutrašnjih obloga odjeljka za teret
- 26.156 Materijali za toplotnu ili zvučnu izolaciju
- 26.157 Konverzija odjeljaka klase D
- 26.160 Zaštita od požara u toaletu
- 26.170 Aparati za gašenje požara
- 26.200 Zvučno upozorenje za stalni trap
- 26.205 Sistemi za uzbunjivanje i upozoravanje na izlijetanje sa poletno-sletne staze
- 26.250 Sistemi funkcionisanja vrata letачke kabine – onesposobljen jedan član letачke posade
- 26.300 Program za kontinuirani strukturalni integritet struktura starijih aviona – opšti zahtjevi
- 26.301 Plan usaglašenosti za imaoce uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip
- 26.302 Procjena zamora materijala i tolerancije oštećenja
- 26.303 Ograničenje važenja
- 26.304 Program za sprečavanje i kontrolu korozije
- 26.305 Važenje programa za kontinuirani strukturalni integritet
- 26.306 Osnovna struktura kritična u pogledu zamora materijala
- 26.307 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeće izmjene na strukturi kritičnoj u pogledu zamora materijala
- 26.308 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeće popravke na strukturi kritičnoj u pogledu zamora materijala
- 26.309 Smjernice za ocjenu popravki

- 26.330 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeća dodatna uvjerenja za tip (STC), druge postojeće veće izmjene i postojeće popravke koje utiču na te izmjene ili na dodatna uvjerenja za tip
- 26.331 Plan usaglašenosti za imaoce dodatnih uvjerenja za tip
- 26.332 Utvrđivanje izmjena koje utiču na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala
- 26.333 Podaci o toleranciji oštećenja za dodatna uvjerenja za tip i popravke u skladu sa tim dodatnim uvjerenjima za tip odobrenim 1. septembra 2003. godine ili nakon tog datuma
- 26.334 Podaci o toleranciji oštećenja za dodatna uvjerenja za tip i druge izmjene i popravke tih izmjena odobrene prije 1. septembra 2003. godine
- 26.370 Poslovi u vezi sa kontinuiranom plovidbenošću i program održavanja vazduhoplova
- ODJELJAK C – VELIKI HELIKOPTERI
- 26.400 Aparati za gašenje požara
- Dodatak I – Lista modela aviona na koje se ne primjenjuju određene odredbe iz Aneksa I (dio-26)

(2) tačka 26.10 mijenja se i glasi:

„26.10 Nadležni organ

- (a) Za potrebe ovog Aneksa, nadležni organ kojem operatori moraju da demonstriraju usaglašenost vazduhoplova, čiji je projekat već sertifikovan, sa zahtjevima ovog Aneksa je organ imenovan od strane države članice u kojoj je operatorovo glavno sjedište poslovanja.
- (b) Za potrebe ovog Aneksa, Agencija je nadležni organ kojem imaoći uvjerenja za tip (TC), ograničenih uvjerenja za tip, dodatnih uvjerenja za tip (STC), odobrenjâ projekta izmjena i popravki dokazuju usaglašenost postojećih uvjerenja za tip, ograničenih uvjerenja za tip, dodatnih uvjerenja za tip, odobrenjâ projekta izmjena i popravki sa zahtjevima iz ovog Aneksa.”;

(3) tačka 26.30 mijenja se kako slijedi:

(a) podtač. (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a) Agencija izdaje, u skladu sa članom 76 stav 3 Regulative (EU) 2018/1139 sertifikacione specifikacije kao standardna sredstva dokazivanja usaglašenosti sa ovim Aneksom. Sertifikacione specifikacije u dovoljnoj mjeri su detaljne i precizne da prikažu operatorima uslove u skladu sa kojima je moguće demonstriranje usaglašenosti sa zahtjevima ovog Aneksa.

(b) Operatori i imaoći uvjerenja za tip, ograničenog uvjerenja za tip, dodatnih uvjerenja za tip, odobrenjâ projekta izmjena i popravki mogu dokazati usaglašenost sa zahtjevima iz ovog Aneksa pridržavajući se jednog od sljedećeg:

(i) specifikacija koje je izdala Agencija u skladu sa podtačkom a ove tačke ili ekvivalentnim specifikacijama koje je Agencija izdala u skladu sa tačkom 21.B.70 Aneksa I Regulative (EU) br. 748/2012;

(ii) tehničkih standarda koji nude ekvivalentan nivo sigurnosti kao i oni sadržani u tim sertifikacionim specifikacijama.”;

(b) dodaje se sljedeća podtačka:

„(c) Imaoći uvjerenja za tip, ograničenog uvjerenja za tip, dodatnih uvjerenja za tip, odobrenjâ projekta izmjena i popravki svakom poznatom operatoru aviona stavljaju na raspolaganje sve izmjene „Uputstava za kontinuiranu plovidbenost“ (ICA) potrebne za dokazivanje usaglašenosti sa ovim Aneksom. Za potrebe ove Regulative ICA uključuje i inspekcije tolerancije oštećenja (DTI), smjernice za ocjenu popravki (REG), osnovni program za sprečavanje i kontrolu korozije (CPCP), listu struktura kritičnih u pogledu zamora materijala (FCS) i odjeljke sa ograničenjima plovidbenosti (ALS)”;

(4) dodaje se sljedeća tačka 26.157:

„26.157 Konverzija odjeljaka klase D

Operatori velikih aviona koji se koriste u komercijalnom vazdušnom prevozu, a čiji je tip sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, obezbjeđuju:

(a) da je u avionima čije operacije obuhvataju prevoz putnika svaki teretni ili prtljažni odjeljak klase D, bez obzira na njihovu zapreminu, u skladu sa sertifikacionim specifikacijama koje se primjenjuju na odjeljke klase C;

(b) da je u avionima čije operacije obuhvataju samo prevoz tereta svaki teretni odjeljak klase D, bez obzira na njihovu zapreminu, u skladu sa sertifikacionim specifikacijama koje se primjenjuju na odjeljke klase C ili klase E.”;

(5) dodaje se sljedeća tačka 26.205:

„26.205 Sistemi za uzbunjivanje i upozoravanje na izlijetanje sa poletno-sletne staze

(a) Operatori velikih aviona koji se koriste u komercijalnom vazdušnom prevozu obezbjeđuju da je svaki avion za koji je prvo uvjerenje o plovidbenosti izdato poslije 1. januara 2025. godine, uključujući i taj datum, opremljen sistemom za uzbunjivanje i upozoravanje na izlijetanje sa poletno-sletne staze.

(b) Taj sistem mora biti projektovan tako da omogućava smanjenje rizika od uzdužnog izlijetanja s poletno-sletne staze tokom slijetanja uzbunjivanjem, u letu i na zemlji, letačke posade kada postoji rizik da se avion neće moći zaustaviti u okviru raspoložive udaljenosti do kraja poletno-sletne staze.”;

(6) dodaju se sljedeće tač. 26.300, 26.301, 26.302, 26.303, 26.304, 26.305, 26.306, 26.307, 26.308, 26.309, 26.330, 26.331, 26.332, 26.333, 26.334 i 26.370:

„26.300 Program za kontinuirani strukturalni integritet struktura istorijskih aviona – opšti zahtjevi

(a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, uspostavlja program za kontinuirani strukturalni integritet struktura istorijskih aviona koji je u skladu sa zahtjevima iz tač. od 26.301 do 26.309.

(b) Podtačka a ne primjenjuje se na model aviona za koji je uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine i koji ispunjava bilo koji od sljedećih uslova:

(i) naveden je u tabeli A.1 Dodatka 1 ovog Aneksa;

(ii) nije u upotrebi od 26. februara 2021. godine;

(iii) nije sertifikovan za izvođenje civilnih operacija sa teretom ili putnicima;

- (iv) ima ograničeno uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine u skladu sa zahtjevima u vezi sa tolerancijom oštećenja, pod uslovom da nije u upotrebi više od 75 % projektom predviđenog vremena rada i da se primarno koristi kao podrška proizvodnim operacijama imalaca odobrenja;
 - (v) sertifikovan je ograničenim uvjerenjem za tip i projektovan je primarno za gašenje požara.
- Izuzeci od podtačke b podpodtač. (ii) do (v) primjenjuju se tek nakon što imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip Agenciji, prije 27. maja 2021. godine, podnese na odobrenje listu koja sadrži tip i modele, varijante ili serijske brojeve aviona, kao i informacije u kojima je obrazloženo zašto je konkretni avion uvršten u listu.
- (c) Za model aviona za koji je prvo uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine i za koji postojeća izmjena ili popravka nije i neće biti obavljena ni na jednom avionu u upotrebi dana 26. februara 2022. godine ili nakon tog datuma, tačka 26.307 podtačka a podpodtač.(ii) i (iii) i tačka 26.308 podtačka (a) podpodtačka (ii) ne primjenjuju se ako prije 26. februara 2022. godine imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip Agenciji na odobrenje podnese listu svih izmjena i popravki.

26.301 Plan usaglašenosti za imaoce uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine:
 - (i) sastavlja plan usaglašenosti za kontinuirani strukturalni integritet u kojem opisuje planirano dokazivanje usaglašenosti sa zahtjevima iz tač. od 26.302 do 26.309;
 - (ii) podnosi plan usaglašenosti za kontinuirani strukturalni integritet iz podpodtačke (i) na odobrenje Agenciji do 27. maja 2021. godine.
- (b) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačke (c):
 - (i) sastavlja plan usaglašenosti za kontinuirani strukturalni integritet u kojem opisuje planirano dokazivanje usaglašenosti sa zahtjevima iz tač. od 26.303 do 26.306;
 - (ii) podnosi plan usaglašenosti za kontinuirani strukturalni integritet iz podpodtačke (i) na odobrenje Agenciji do 27. maja 2021. godine ili prije izdavanja uvjerenja, ako se dogodi nakon tog datuma.

26.302 Procjena zamora materijala i tolerancije oštećenja

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, sertifikovan je za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, i za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, sprovodi procjenu zamora materijala i tolerancije oštećenja struktura aviona i uvodi DTI kojim će se izbjeći katastrofalni kvarovi usljed zamora materijala tokom radnog vijeka aviona.
- (b) Osim ako je Agencija već odobrila dokumentaciju sa opisom DTI-ja iz tačke (a) u skladu sa Aneksom I (dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012, imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip tu dokumentaciju podnosi na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine.

26.303 Ograničenje važenja

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenja za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, i sertifikovan je sa najvećom dozvoljenom masom pri polijetanju (MTOW) većom od 34 019 kg (75 000 lbs):
 - (i) određuje ograničenje važenja (LOV) i uključuje ga u izmijenjeni ALS;
 - (ii) utvrđuje postojeće i nove radnje održavanja od kojih zavisi LOV, i priprema servisne informacije koje su operatorima potrebne za sprovođenje tih radnji održavanja i dostavlja ih Agenciji u skladu sa obavezujućim rasporedom koji je dogovoren sa Agencijom.

Strukturne konfiguracije aviona koje treba ocijeniti radi određivanja LOV-a obuhvataju sve varijante i izvedene modele odobrene na osnovu uvjerenja za tip prije 26. februara 2021. godine i sve strukturalne izmjene i zamjene strukturalnih konfiguracija tih aviona koje se zahtijevaju nalogom za plovidbenost izdatim prije 26. februara 2021. godine.

Odstupajući od podtačke (a) podpodtačke (ii), imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion nije dužan da pripremi i Agenciji dostavi servisne informacije za radnju održavanja koja važi za model aviona koji se više neće koristiti nakon planiranog roka za podnošenje servisnih informacija za tu radnju održavanja. Da bi taj izuzetak mogao da se primjenjuje, imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip dužan je da obavijesti Agenciju najkasnije na dan prestanka rada modela aviona.

- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi Agenciji na odobrenje LOV određen u skladu sa podtačkom (a) i izmjenju ALS-a iz te podtačke zajedno sa obaveznim rasporedom do rokova utvrđenih u podpodtač. od (i) do (iii):
 - (i) 26. avgust 2022. godine za strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala sa osnovom sertifikacije koja ne sadrži ocjenu tolerancije oštećenja;
 - (ii) 26. februara 2026. godine za strukturu aviona koji je na datum stupanja na snagu ove Regulative predmet sveobuhvatnog ispitivanja zamora koje je u toku;
 - (iii) 26. februara 2025. godine za sve druge strukture aviona.
- (c) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) za veliki turbinski avion sa najvećom dozvoljenom masom pri polijetanju (MTOW) većom od 34 019 kg (75 000 lbs):
 - (i) određuje ograničenje važenja (LOV) i uključuje ga u ALS;
 - (ii) utvrđuje postojeće i nove radnje održavanja od kojih zavisi LOV, i priprema servisne informacije koje su operatorima potrebne za sprovođenje tih radnji održavanja i dostavlja ih Agenciji u skladu sa obavezujućim rasporedom koji je dogovoren sa Agencijom.
- (d) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) podnosi Agenciji na odobrenje LOV određen u skladu sa podtačkom (c) i ALS iz te podtačke zajedno sa obavezujućim rasporedom.
- (e) Za obaveze iz podtačke (d) važe sljedeći rokovi:
 - (i) dostaviti do datuma koji u planu podnosioca zahtjeva odobri Agencija za kompletiranje testova i analiza svih struktura aviona za koje je potrebno novo sveobuhvatno ispitivanje zamora materijala radi određivanja LOV-a;
 - (ii) dostaviti do 26. februara 2025. godine za sve druge strukture aviona.

26.304 Program za sprečavanje i kontrolu korozije

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, izrađuje osnovni program za sprečavanje korozije i kontrolu korozije (CPCP).
- (b) Osim ako je Agencija već odobrila osnovni CPCP iz podtačke (a) u skladu sa tačkom 21.A.3B podtačka (c) podpodtačka (1) Aneksa 1 Regulative (EU) 748/2012 ili u izvještaju odbora za provjeru održavanja (MRBR), imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi CPCP na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine.
- (c) Imalac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) za veliki turbinski avion izrađuje osnovni CPCP prije izdavanja uvjerenja za tip.

26.305 Važenje programa za kontinuirani strukturalni integritet

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenje za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, određuje i primjenjuje proces kojim se obezbjeđuje važenje programa za kontinuirani strukturalni integritet tokom cijelog radnog vijeka aviona, uzimajući u obzir iskustvo stečeno upotrebom, kao i trenutne operacije.
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi opis procesa iz podtačke (a) na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine. Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip počinje da primjenjuje proces u periodu od 6 mjeseci nakon što ga Agencija odobri.
- (c) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) za veliki turbinski avion određuje i primjenjuje proces kojim se obezbjeđuje važenje programa za kontinuirani strukturalni integritet tokom cijelog radnog vijeka aviona, uzimajući u obzir iskustvo stečeno upotrebom i trenutne operacije. Opis procesa podnosi na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine ili prije izdavanja uvjerenja, u zavisnosti šta bude kasnije, i počinje da ga primjenjuje u periodu od 6 mjeseci nakon što ga Agencija odobri.

26.306 Osnovna struktura kritična u pogledu zamora materijala

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma, za koji je zahtjev za uvjerenja za tip podnesen prije 1. januara 2019. godine, i koji je sertifikovan za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, utvrđuje i popisuje strukture kritične u pogledu zamora materijala za sve varijante i izvedene modele aviona u uvjerenju za tip ili ograničenom uvjerenju za tip.
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi listu struktura iz podtačke (a) Agenciji na odobrenje do 26. avgusta 2021. godine.
- (c) Nakon što lista iz podtačke (a) bude odobrena, imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip stavlja je na raspolaganje operatorima i licima koja su dužna da poštuju tačke 26.330 i 26.370.
- (d) Imalac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) za veliki turbinski avion koji treba sertifikovati za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, utvrđuje i popisuje strukture kritične u pogledu zamora (FCBS) za sve varijante i izvedene modela aviona u uvjerenju za tip ili ograničenom uvjerenju za tip. Listu tih struktura podnosi Agenciji na odobrenje do 26. avgusta 2021. godine ili prije izdavanja uvjerenja, u zavisnosti šta bude kasnije.
- (e) Nakon što lista iz podtačke (d) bude odobrena, imalac zahtjeva za uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip iz člana 1 stav 2 tačka (c) stavlja je na raspolaganje operatorima i licima koja su dužna da poštuju tačku 26.370.

26.307 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeće izmjene na strukturi kritičnoj u pogledu zamora materijala

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma i sertifikovan je za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, za izmjene i izmijenjene strukture kritične u pogledu zamora (FCMS) koje postoje na dan 26. februar 2021. godine:
 - (i) pregleda postojeće izmjene (modifikacije) projekta i utvrđuje sve izmjene koje utiču na strukture kritične u pogledu zamora materijala utvrđene u skladu sa tačkom 26.306;
 - (ii) za svaku izmjenu utvrđenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) utvrđuje sve povezane strukture kritične u pogledu zamora materijala (FCMS);
 - (iii) za svaku izmjenu utvrđenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) obavlja ocjenu tolerancije oštećenja i određuje i dokumentuje povezane inspekcije tolerancije oštećenja;
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi listu svih izmijenjenih struktura kritičnih u pogledu zamora utvrđenih u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (ii) na odobrenje Agenciji do 26. februara 2022. godine.
- (c) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi podatke o toleranciji oštećenja, uključujući DTI, dobijene ocjenom obavljenom u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (iii) na odobrenje Agenciji do 26. avgusta 2022. godine.
- (d) Nakon što Agencija odobri listu izmijenjenih struktura kritičnih u pogledu zamora materijala podnesenu u skladu sa podtačkom (b), imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip stavlja tu listu na raspolaganje operatorima i licima koja su dužna da poštuju tač. 26.330 i 26.370.

26.308 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeće popravke na strukturi kritičnoj u pogledu zamora materijala

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma i sertifikovan je za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, za objavljene postojeće popravke na dan 26. februar 2021. godine:
 - (i) pregleda podatke o popravkama i utvrđuje svaku popravku navedenu u podacima koja utiče na osnovne i izmijenjene strukture kritične u pogledu zamora materijala utvrđene u skladu sa tačkom 26.306 podtačkom (a) i tačkom 26.307 podtačkom (a) podpodtačkom (ii);
 - (ii) obavlja ocjenu tolerancije oštećenja za svaku popravku utvrđenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) osim ako je već obavljena.
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi podatke o toleranciji oštećenja, uključujući DTI, dobijene ocjenom obavljenom u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (ii) na odobrenje Agenciji do 26. maja 2022. godine, osim ako su već odobreni u skladu sa tačkom 21.A.435 podtačkom (b) podpodtačkom (2) Aneksa I (dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012 prije 26. avgusta 2022. godine.

26.309 Smjernice za ocjenu popravki

- (a) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip za veliki turbinski avion koji je sertifikovan 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma i sertifikovan je za prevoz 30 ili više putnika, ili ima nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, i za koji je uvjerenje za tip ili ograničeno uvjerenje za tip izdato prije 11. januara 2008. godine izrađuje smjernice za ocjenu popravki kako bi se odredilo sljedeće:
- (i) proces izvođenja pregleda predmetnog aviona koji omogućava utvrđivanje i dokumentovanje svih postojećih popravki koje utiču na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala utvrđenih u skladu sa tačkom 26.306 podtačkom (a) i tačkom 26.307 podtačkom (a) podpodtačkom (ii) ;
 - (ii) proces koji operatorima omogućava da dobiju DTI za popravke utvrđene u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i);
 - (iii) raspored sa rokovima za sprovođenje pregleda aviona, dobijanje DTI-ja i uključivanje DTI-ja u program održavanja operatora aviona.
- (b) Imalac uvjerenja za tip ili ograničenog uvjerenja za tip podnosi smjernice za ocjenu popravki izrađenih u skladu sa podtačkom (a) na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine

26.330 Podaci o toleranciji oštećenja za postojeća dodatna uvjerenja za tip (STC), druge postojeće veće izmjene i postojeće popravke koje utiču na te izmjene ili na dodatna uvjerenja za tip

- (a) Imalac dodatnog uvjerenja za tip izdatog prije 26. februara 2021. godine za veću popravku, ili imalac veće izmjene koja se smatra odobrenom u skladu sa članom 4 Regulative (EU) br. 748/2012, za velike avione sertifikovane 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma za prevoz 30 ili više putnika ili koji imaju nosivost od 3 402 kg (7 500 lbs) ili veću, pruža podršku operatorima koji su dužni da poštuju tačku 26.370 podtačku (a) podpodtačku (ii) rješavanjem negativnih efekata tih izmjena i popravki tih izmjena na strukturu aviona i ispunjava zahtjeve iz tač. od 26.331 do 26.334.
- (b) Podtačka (a) ne primjenjuje se na veće izmjene i popravke modela aviona koji je prvi put sertifikovan prije 26. februara 2021. godine, ako taj model aviona ispunjava bilo koji od sljedećih uslova:
- (i) naveden je u tabeli A.1 Dodatka 1;
 - (ii) nije u upotrebi od 26. februara 2021. godine;
 - (iii) nije sertifikovan za izvođenje civilnih operacija sa teretom ili putnicima;
 - (iv) ima ograničeno uvjerenje za tip i sertifikovan je u skladu sa zahtjevima u vezi sa tolerancijom oštećenja, pod uslovom da nije u upotrebi više od 75 % projektom predviđenog vremena rada i da se primarno koristi kao podrška proizvodnim operacijama imalaca ograničenog uvjerenja za tip;
 - (v) sertifikovan je ograničenim uvjerenjem za tip i projektovan je primarno za gašenje požara.
- (c) Podtačka (a) ne primjenjuje se na veće izmjene i popravke modela aviona koji je prvi put sertifikovan prije 26. februara 2021. godine, ako izmjene ili popravke nisu i neće biti obavljene u avionu u upotrebi na datum ili nakon 26. avgusta 2022. godine.
- (d) Izuzeci od podtačke (b) podpodtač. (ii) do (v) i podtačke (c) primjenjuju se ako imalac odobrenja izmjene podnese listu izmjena koje utiču na osnovnu strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala i informacije u kojima se obrazlaže uvrštavanje svake izmjene u listu, na odobrenje Agenciji do 26. februara 2022. godine.

26.331 Plan usaglašenosti za imaoce dodatnih uvjerenja za tip

Imalac odobrenja izmjene:

- (a) izrađuje plan usaglašenosti za zahtjeve iz tač. od 26.332 do 26.334;
- (b) podnosi plan usaglašenosti iz podtačke (a) na odobrenje Agenciji do 25. avgusta 2021. godine.

26.332 Utvrđivanje izmjena koje utiču na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala

- (a) Imalac odobrenja izmjene:
- (i) pregleda izmjene i utvrđuje one koje utiču na osnovnu strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala;
 - (ii) za svaku izmjenu utvrđenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) utvrđuje sve povezane izmijenjene elemente strukture kritične u pogledu zamora materijala;
 - (iii) utvrđuje objavljene popravke koji utiču na svaku izmjenu u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i);
- (b) Imalac odobrenja izmjene izdatog 1. septembra 2003. godine ili nakon tog datuma sastavlja listu izmjena i izmijenjenih struktura kritičnih u pogledu zamora materijala u skladu sa podtačkom (a) podpodtač. (i) i (ii) i podnosi ga na odobrenje Agenciji do 26. februara 2022. godine. Nakon što je Agencija odobrila, listu stavlja na raspolaganje licima i operatorima koji su dužni da poštuju tačku 26.370 podtačku (b) podpodtačku (ii).
- (c) Imalac odobrenja izmjene izdatog prije 1. septembra 2003. godine:
- (i) sastavlja listu izmjena utvrđenih u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) i podnosi je na odobrenje Agenciji do 26. februara 2022. godine;
 - (ii) na zahtjev operatora koji je za izmjenu dužan da poštuje tačku 26.370 podtačku (a) podpodtačku (ii) utvrđuje i sastavlja listu svih izmijenjenih struktura kritičnih u pogledu zamora materijala koji su povezani sa izmjenom i podnosi te podatke na odobrenje Agenciji u roku od 12 mjeseci od operatorovog zahtjeva;
 - (iii) sve podatke podnesene u skladu sa podtačkom(c)podpodtač. (i) i (ii) koje Agencija odobrila stavlja zatim na raspolaganje licima i operatorima koji su dužni da poštuju tačku 26.370 podtačku (b) podpodtačku (ii).

26.333 Podaci o toleranciji oštećenja za dodatna uvjerenja za tip i popravke u skladu sa tim dodatnim uvjerenjima za tip odobrenim 1. septembra 2003. godine ili nakon tog datuma

- (a) Imalac odobrenja izmjene izdatog 1. septembra 2003. godine ili nakon tog datuma:
- (i) obavlja ocjenu tolerancije oštećenja za izmjene i objavljene popravke utvrđene u skladu sa tačkom 26.332 podtačkom (a) podpodtač. (i) i (iii);
 - (ii) uspostavlja i dokumentuje povezanu inspekciju tolerancije oštećenja, ako to već nije učinjeno.
- (b) Imalac odobrenja izmjene podnosi podatke o toleranciji oštećenja dobijene ocjenom tolerancije oštećenja obavljenom u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) na odobrenje Agenciji do 26. februara 2023. godine, osim ako su već odobreni u skladu sa tačkom 21.B.111 Aneksa I (dio 21) Regulative (EU) br. 748/2012.

- (c) Odstupajući od podtačke (b), za izmjene koje u osnovi sertifikacije nisu imale zahtjev za ocjenu tolerancije oštećenja, imalac odobrenja izmjene iz podtačke (a) podnosi podatke o toleranciji oštećenja dobijene ocjenom tolerancije oštećenja obavljenom u skladu sa podtačkom (a) na odobrenje Agenciji do sljedećih rokova, u zavisnosti šta bude kasnije:
- (i) prije upotrebe aviona na kojem je ta izmjena realizovana u skladu sa Aneksom IV (dio CAT) Regulative (EU) br. 965/2012 *; ili
 - (ii) do 26. februara 2023. godine.

26.334 Podaci o toleranciji oštećenja za dodatna uvjerenja za tip i druge izmjene i popravke tih izmjena odobrene prije 1. septembra 2003. godine

- (a) Imalac odobrenja izmjene izdatog prije 1. septembra 2003. godine:
- (i) obavlja ocjenu tolerancije oštećenja za izmjene i objavljene popravke utvrđene u skladu sa tačkom 26.332 podtačkom (a) podpodtač. (i) i (ii);
 - (ii) uspostavlja i dokumentuje povezanu inspekciju tolerancije oštećenja, ako to već nije učinjeno.
- (b) Imalac odobrenja izmjene podnosi podatke o toleranciji oštećenja dobijene ocjenom obavljenom u skladu sa podtačkom (a) podpodtačkom (i) na odobrenje Agenciji u okviru sljedećih rokova, u zavisnosti šta bude kasnije:
- (i) prije upotrebe aviona na kojem je ta izmjena realizovana u skladu sa Aneksom IV (dio CAT) Regulative (EU) br. 965/2012; ili
 - (ii) do 26. februara 2023. godine;

26.370 Poslovi u vezi sa kontinuiranom plovidbenošću i program održavanja vazduhoplova

- (a) Operatori ili vlasnici velikih turbinskih aviona sertifikovanih 1. januara 1958. godine ili nakon tog datuma dužni su da obezbijede kontinuiranu plovidbenost struktura istorijskih aviona izradom programa održavanja vazduhoplova predviđenog u tački M.A.302 Aneksa I (dio M) Regulative Komisije (EU) br. 1321/2014 ** koji sadrži:
- (i) za avione sertifikovane za prevoz 30 putnika ili više ili sa nosivošću većom od 3 402 kg (7 500 lbs): odobreni program inspekcije koji se zasniva na toleranciji oštećenja;
 - (ii) za avione u upotrebi u skladu sa Aneksom IV (dio CAT) Regulative (EU) br. 965/2012 i sertifikovane za prevoz 30 putnika ili više ili sa nosivošću većom od 3 402 kg (7 500 lbs): načine uklanjanja mogućih negativnih efekata popravki i modifikacija na strukturu kritičnu u pogledu zamora materijala i inspekcije iz podtačke (a) podpodtačke (i);
 - (iii) za avione sertifikovane sa najvećom dozvoljenom masom pri polijetanju (MTOW) većom od 34 019 kg (75 000 lbs): odobreni LOV;
 - (iv) CPCP;
- (b) Za obaveze iz podtačke (a) važe sljedeći rokovi:
- (i) program održavanja vazduhoplova revidira se tako da se ispune zahtjevi iz podtačke (a) podpodtač. (i), (ii) i (iv) do 26. februara 2024. godine ili prije upotrebe aviona, u zavisnosti šta bude kasnije;
 - (ii) program održavanja vazduhoplova revidira se tako da se ispune zahtjevi iz tačke podtačke (a) podpodtačke (iii) do 26. avgusta 2021. godine, ili najkasnije 6 mjeseci nakon objave LOV-a ili prije upotrebe aviona, u zavisnosti šta bude kasnije;
- (c) Na model aviona koji je prvi put sertifikovan prije 26. februara 2021. godine i:
- (i) nije u upotrebi od 26. februara 2024. godine ne primjenjuje se podtačka (a) podpodtač. (i), (ii) i (iv);
 - (ii) nije u upotrebi od 26. avgusta 2021. godine ne primjenjuje se podtačka (a) podpodtačka (iii);
 - (iii) ima ograničeno uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine u skladu sa zahtjevima u vezi sa tolerancijom oštećenja, pod uslovom da nije u upotrebi više od 75 % projektom predviđenog vremena rada i da se primarno koristi kao podrška proizvodnim operacijama imalaca odobrenja, ne primjenjuje se podtačka (a) podpodtač. (i), (ii) i (iv);
- (d) Na model aviona koji ima ograničeno uvjerenje za tip izdato prije 26. februara 2021. godine i projektovan je primarno za gašenje požara ne primjenjuje se podtačka (a) podpodtač. (i) i (ii).

(*) Regulativa Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. oktobra 2012. godine o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija u skladu sa Regulativom (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.)."

(**) Regulativa Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. novembra 2014. godine o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.).";"

- (7) dodaje se sljedeći Dodatak 1:

'Dodatak 1

Lista modela aviona na koje se ne primjenjuju određene odredbe iz Aneksa I (dio-26)

Tabela A.1

Imalac uvjerenja za tip	Tip	Modeli	Odredbe iz Aneksa I (dio-26) koje se ne primjenjuju
Boeing Company	707	svi	od 26.301 do 26.334
Boeing Company	720	svi	od 26.301 do 26.334
Boeing Company	DC-10	DC-10-10 DC-10-30 DC-10-30F	od 26.301 do 26.334
Boeing Company	DC-8	svi	od 26.301 do 26.334
Boeing Company	DC-9	DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14, DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31, DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F, DC-9-32F (C-9 A, C-9B),	od 26.301 do 26.334

		DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51	
Boeing Company	MD-90	MD-90-30	od 26.301 do 26.334
FOKKER SERVICES B.V.	F27	Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700	od 26.301 do 26.334
FOKKER SERVICES B.V.	F28	Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000	od 26.301 do 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-159	G-159 (Gulfstream I)	od 26.301 do 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-II_III_IV_V	G-1159 A (GIII) G-1159B (GIIB) G-1159 (GII)	od 26.301 do 26.334
KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.	CONVAIR 340/440	440	od 26.301 do 26.334
LEARJET INC.	Learjet 24/25/31/36/35/55/60	24,24A,24B,24B-A,24D, 24D-A,24F,24F- A,25,25B,25C,25D,25F	od 26.301 do 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1329	svi	od 26.301 do 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	188	svi	od 26.301 do 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	382	382, 382B, 382E, 382F, 382G	od 26.301 do 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	L-1011	svi	od 26.301 do 26.334
PT. DIRGANTARA INDONESIA	CN-235	svi	od 26.301 do 26.334
SABRELINER CORPORATION	NA-265	NA-265-65	od 26.301 do 26.334
VIKING AIR LIMITED	SD3	SD3-30 Sherpa SD3 Sherpa	od 26.301 do 26.334
VIKING AIR LIMITED	DHC-7	svi	od 26.301 do 26.334
VIKING AIR LIMITED	CL-215	CL-215-6B11	od 26.301 do 26.334
TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY	TU-204	204-120CE	od 26.301 do 26.334

1469.

Na osnovu člana 44 stav 2 tač. 3 i 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici odžanoj 29. oktobra 2021. godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE
NEGATIVNIH UTICAJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID 19 NA
FINANSIJSKI SISTEM**

1. U Odluci o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem („Službeni list CG“, br. 80/20, 105/20, 24/21, 33/21, 45/21 i 53/21) u tački 4 riječi: „u periodu važenja ove odluke“ zamjenjuju se riječima „do zaključno sa 30. oktobrom 2021. godine“.

2. U tački 5 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „u periodu važenja ove odluke“ zamjenjuju se riječima „do zaključno sa 30. oktobrom 2021. godine“.

3. Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6. U periodu važenja ove odluke, banke mogu vršiti restrukturiranje kredita na koje se, na dan stupanja na snagu ove odluke, primjenjuje Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima („Službeni list CG“, br. 58/19 i 107/20), uključujući i mogućnost ugovaranja dodatnog roka otplate do pet godina, ali tako da krajnji rok dospijeca ne bude duži od 10 godina i u slučaju kada kredit nije obezbijeđen kolateralom iz tačke 2 te odluke, ako:

1) korisnik kredita na dan 31.12.2019. godine nije imao kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, a kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan i nije restrukturiran u skladu sa odredbama ove odluke;

2) korisnik kredita može dokumentovano dokazati banci da je njegova finansijska pozicija pogoršana ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19, i

3) banka procijeni da će nakon izvršenog restrukturiranja biti poboljšana kreditna sposobnost korisnika kredita.

Kredit restrukturiran pod uslovima iz stava 1 ove tačke, banka može u postupku klasifikacije tretirati kao novoodobreni kredit.“

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O.br. 0101-7253-2/2021

Podgorica, 29. oktobar 2021. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore
Predsjedavajući viceguverner,
Miodrag Radonjić, s.r.

1470.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI SEKRETARKE MINISTARSTVA
PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta određuje se Jovana Ostojić, specijalista pravnih nauka, dosadašnja vršiteljka dužnosti sekretarke, do postavljenja sekretara ovog ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4994/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1471.

Na osnovu člana 15 stav 6 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA GLAVNOG PREGOVARAČA ZA POGLAVLJA
PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE

Razrješava se zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije Marko Mrdak, zbog prelaska na drugo radno mjesto.

Broj: 04-5202/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1472.

Na osnovu člana 15 stav 6 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ZAMJENICE GLAVNOG PREGOVARAČA ZA POGLAVLJA
PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE

Za zamjenicu glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije imenuje se Dragana Marković, dosadašnja savjetnica glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Broj: 04-5208/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1473.

Na osnovu člana 15 stav 7 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU SAVJETNICE GLAVNOG PREGOVARAČA ZA PREGOVORE O
PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI

Razrješava se savjetnica glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Dragana Marković, zbog prelaska na drugo radno mjesto.

Broj: 04-5228/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1474.

Na osnovu člana 15 stav 7 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU SAVJETNIKA GLAVNOG PREGOVARAČA ZA PREGOVORE O
PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI

Za savjetnika glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji imenuje se Marko Mrdak, dosadašnji zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije.

Broj: 04-5227/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1475.

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12), a u vezi sa članom 6 Odluke o organizovanju Javne ustanove Crnogorska kinoteka („Službeni list CG“, broj 44/13), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE
CRNOGORSKA KINOTEKA

Razrješava se Andro Martinović dužnosti direktora Javne ustanove Crnogorska kinoteka, zbog isteka mandata.

Broj: 04-5021/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1476.

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12) i člana 6 Odluke o organizovanju Javne ustanove Crnogorska kinoteka („Službeni list CG“, broj 44/13), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE
CRNOGORSKA KINOTEKA

Za direktora Javne ustanove Crnogorska kinoteka imenuje se Goran Bjelanović, magistar filmske i TV režije.

Broj: 04-5022/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1477.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINU BIJELO POLJE

Razrješava se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, zbog isteka mandata, u sastavu:

- Jasmin Lukačević, predstavnik osnivača, predsjednik,
- Amra Idrizović, predstavnica osnivača, članica i
- Stanka Perović, predstavnica Opštine Bijelo Polje, članica.

Broj: 04-5110/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1478.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINU BIJELO POLJE

Imenuje se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, u sastavu:

- Jelena Jovetić, predstavnik osnivača, predsjednik,
- Darka Džabasan, predstavnik osnivača, članica i
- Stanka Perović, predstavnik Opštine Bijelo Polje, članica.

Broj: 04-5110/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1479.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE MOJKOVAC I KOLAŠIN

Razrješava se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, zbog isteka mandata, u sastavu:

- Irena Joksimović, predstavnica osnivača, predsjednica,
- Biljana Nešković, predstavnica osnivača, članica i
- Radoslav Medojević, predstavnik Opštine Mojkovac, član.

Broj: 04-5116/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1480.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE MOJKOVAC I KOLAŠIN

Imenuje se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, u sastavu:

- Irena Joksimović, predstavnica osnivača, predsjednica,
- Biljana Nešković, predstavnica osnivača, članica i
- Milica Ristić, predstavnica Opštine Mojkovac, članica.

Broj: 04-5116/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1481.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR
ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAR I ULCINJ

Razrješavaju se predsjednica i član Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, zbog isteka mandata, i to:

- Svetlana Sovilj, predstavница osnivača, predsjednica i
- Alaj Muzafer, predstavnik osnivača, član.

Broj: 04-5115/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1482.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR
ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAR I ULCINJ

Imenuju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, i to:

- Lela Milošević, predstavnik osnivača, predsjednica i
- Svetlana Sovilj, predstavnik osnivača, članica.

Broj: 04-5115/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1483.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE NIKŠIĆ, PLUŽINE I ŠAVNIK

Razrješava se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, zbog isteka mandata, u sastavu:

- Biljana Kovačević, predstavnik osnivača, predsjednica,
- Maja Kalezić, predstavnik osnivača, članica i
- Lazar Mijanović, predstavnik Opštine Nikšić, član.

Broj: 04-5111/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1484.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE NIKŠIĆ, PLUŽINE I ŠAVNIK

Imenuje se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, u sastavu:

- Nina Delević, predstavnik osnivača, predsjednica,
- Maja Kalezić, predstavnik osnivača, članica i
- Duško Lalatović, predstavnik Opštine Nikšić, član.

Broj: 04-5111/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1485.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK

Razrješavaju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak, zbog isteka mandata, i to:

- Irena Obradović, predstavnik osnivača, predsjednik i
- Irma Kalač, predstavnik osnivača, članica.

Broj: 04-5102/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1486.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU PREDsjedNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR
ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLjEVLJA I ŽABLjAK

Imenuju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak, i to:

- Irena Obradović, predstavnik osnivača, predsjednica i
- Naida Nišić, predstavnik osnivača, članica.

Broj: 04-5102/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1487.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNIKA I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE

Razrješavaju se predsjednik i članica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, zbog isteka mandata, i to:

- Rifat Skenderović, predstavnik osnivača, predsjednik i
- Nisa Feratović, predstavnica Opštine Plav, članica.

Broj: 04-5113/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1488.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR
ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE

Imenuju se predsjednica i član Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, i to:

- Ana Nikčević, predstavnica osnivača, predsjednica i
- Šukrija Cikotić, predstavnik Opštine Plav, član.

Broj: 04-5113/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1489.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU DVIJE ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA, OPŠTINU U OKVIRU
GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI I OPŠTINU TUZI

Razrješavaju se članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi, zbog isteka mandata, i to:

- Maja Ajanović, predstavnica osnivača i
- Marina Vujović, predstavnica Glavnog grada Podgorica.

Broj: 04-5128/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1490.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DVIJE ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA, OPŠTINU U OKVIRU
GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI I OPŠTINU TUZI

Za članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi imenuju se:

- Maja Ajanović, predstavnica osnivača i
- Ivona Međedović, predstavnica Glavnog grada Podgorica.

Broj: 04-5128/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1491.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD

Razrješavaju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad, zbog isteka mandata, i to:

- Lela Vuković, predstavnik osnivača, predsjednik i
- Denisa Mahmutović, predstavnik osnivača, članica.

Broj: 04-5108/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1492.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR
ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD

Imenuju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad, i to:

- Vesna Vujošević, predstavnica osnivača, predsjednica i
- Denisa Mahmutović, predstavnica osnivača, članica.

Broj: 04-5108/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1493.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
PRIJESTONICU CETINJE

Razrješava se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, zbog isteka mandata, u sastavu:

- Jovana Cerović, predstavnica osnivača, predsjednica,
- Bratislav Stamenković, predstavnik osnivača, član i
- Luka Jovićević, predstavnik Prijestonice Cetinje, član.

Broj: 04-5100/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1494.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
PRIJESTONICU CETINJE

Imenuje se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, u sastavu:

- Jovana Milićević, predstavnik osnivača, predsjednica,
- Jelena Raičević, predstavnik osnivača, članica i
- Luka Jovićević, predstavnik Prijestonice Cetinje, član.

Broj: 04-5100/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1495.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE KOTOR, TIVAT I BUDVA

Razrješavaju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, zbog isteka mandata, i to:

- Danica Kaščelan, predstavница osnivača, predsjednica i
- Katica Brkanović, predstavница Opštine Kotor, članica.

Broj: 04-5114/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1496.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
**O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR
ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE KOTOR, TIVAT I BUDVA**

Imenuju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, i to:

- Danica Kaščelan, predstavnica osnivača, predsjednica i
- Milica Tomović, predstavnica Opštine Kotor, članica.

Broj: 04-5114/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1497.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVICA I PETNjICA

Razrješava se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, u sastavu:

- Vesna Cimbalević, predstavnik osnivača, predsjednica, zbog isteka mandata,
- Esad Plunac, predstavnik osnivača, član, zbog isteka mandata i
- Milica Račić, predstavnik Opštine Berane, članica, na lični zahtjev.

Broj: 04-5109/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1498.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVICA I PETNJICA

Imenuje se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, u sastavu:

- Vesna Cimbalević, predstavnik osnivača, predsjednica,
- Milanka Otović, predstavnik osnivača, članica i
- Nemanja Orović, predstavnik Opštine Berane, član.

Broj: 04-5109/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1499.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINU HERCEG NOVI

Razrješava se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi, zbog isteka mandata, u sastavu:

- Milica Ćurčić, predstavnica osnivača, predsjednica,
- Snežana Vešović, predstavnica osnivača, članica i
- Lenka Dabižinović, predstavnica Opštine Herceg Novi, članica.

Broj: 04-5101/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1500.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINU HERCEG NOVI

Imenuje se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi, u sastavu:

- Granica Simićević, predstavnik osnivača, predsjednica,
- Snežana Vešović, predstavnik osnivača, članica i
- Ranka Šuberić, predstavnik Opštine Herceg Novi, članica.

Broj: 04-5101/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1501.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU ROŽAJE

Razrješava se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Rožaje, zbog isteka mandata, u sastavu:

- Razmenka Kalić, predstavnik osnivača, predsjednica,
- Larisa Zoronjić, predstavnik osnivača, članica i
- Amer Nokić, predstavnik Opštine Rožaje, član.

Broj: 04-5112/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1502.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU ROŽAJE

Imenuje se Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Rožaje, u sastavu:

- Ida Kolinović, predstavnik osnivača, predsjednica,
- Ana Terzić, predstavnik osnivača, članica i
- Emir Zećirović, predstavnik Opštine Rožaje, član.

Broj: 04-5112/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1503.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU DJEČJI
DOM „MLADOST“ BIJELA

Razrješavaju se predsjednica i član Upravnog odbora JU Dječji dom „Mladost“ Bijela, zbog isteka mandata, i to:

- Marina Medojević, predstavnik osnivača, predsjednica i
- Milan Bajčetić, predstavnik korisnika, član.

Broj: 04-5105/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1504.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU DJEČJI
DOM „MLADOST“ BIJELA

Imenuju se predsjednik i član Upravnog odbora JU Dječji dom „Mladost“ Bijela, i to:

- Sreten Jakić, predstavnik osnivača, predsjednik i
- Emrah Jefkaj, predstavnik korisnika, član.

Broj: 04-5105/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1505.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU
CENTAR „LjUBOVIĆ“

Razrješavaju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Centar „Ljubović“, zbog isteka mandata, i to:

- Budimka Novaković, predstavnica osnivača, predsjednica i
- Suzana Dabetić, predstavnica korisnika, članica.

Broj: 04-5106/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1506.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU PREDsjedNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR
„LjUBOVIĆ“

Imenuju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Centar „Ljubović“, i to:

- Biljana Vučetić, predstavnik osnivača, predsjednica i
- Tijana Đurđić, predstavnik korisnika, članica.

Broj: 04-5106/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1507.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA
JU ZAVOD „KOMANSKI MOST“

Razrješava se Upravni odbor JU Zavod „Komanski most“, zbog isteka mandata, u sastavu:

- Goran Mišković, predstavnik osnivača, predsjednik,
- Jovana Radifković, predstavnica osnivača, članica i
- Tatjana Popović, predstavnica korisnika, članica.

Broj: 04-5107/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1508.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
JU ZAVOD „KOMANSKI MOST“

Imenuje se Upravni odbor JU Zavod „Komanski most“, u sastavu:

- Goran Mišković, predstavnik osnivača, predsjednik,
- Jovana Radifković, predstavnica osnivača, članica i
- Marina Bećirović, predstavnica korisnika, članica.

Broj: 04-5107/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1509.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU DOM
STARIH „GRABOVAC“ RISAN

Razrješavaju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Dom starih „Grabovac“ Risan, zbog isteka mandata, i to:

- Darka Džabasan, predstavnik osnivača, predsjednica i
- Ivana Bošković, predstavnik osnivača, članica.

Broj: 04-5104/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1510.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU DOM
STARIH „GRABOVAC“ RISAN

Imenuju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Dom starih „Grabovac“ Risan, i to:

- Milena Petričević, predstavnik osnivača, predsjednica i
- Ivana Bošković, predstavnik osnivača, članica.

Broj: 04-5104/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1511.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE UPRAVNOG ODBORA JU DOM STARIH
„BIJELO POLJE“

Razrješava se predsjednica Upravnog odbora JU Dom starih „Bijelo Polje“ Zemira Balić, predstavnik osnivača, zbog isteka mandata.

Broj: 04-5117/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1512.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU PREDSJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
JU DOM STARIH „BIJELO POLJE“

Za predsjednicu Upravnog odbora JU Dom starih „Bijelo Polje“ imenuje se Nevena Čobeljić, predstavница osnivača.

Broj: 04-5117/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1513.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU DOM
STARIH „PLjEVLJA“

Razrješavaju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Dom starih „Pljevlja“, zbog isteka mandata, i to:

- Ivana Šuković, predstavnica osnivača, predsjednica i
- Jelena Vučelić, predstavnica osnivača, članica.

Broj: 04-5103/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1514.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU PREDsjedNICE I ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU DOM
STARIH „PLjEVLJA“

Imenuju se predsjednica i članica Upravnog odbora JU Dom starih „Pljevlja“, i to:

- Ivana Šuković, predstavnica osnivača, predsjednica i
- Jelena Vučelić, predstavnica osnivača, članica.

Broj: 04-5103/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1515.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA KULTURNU BAŠTINU I RAZVOJ U OBLASTI KULTURNE
BAŠTINE U MINISTARSTVU PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta određuje se mr Anita Lagator, master arhitekture i dizajna enterijera, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5130/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1516.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU I NADZOR RADA ORGANA
DRŽAVNE UPRAVE U MINISTARSTVU PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I
SPORTA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za unutrašnju reviziju i nadzor rada organa državne uprave u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta određuje se mr Slavica Drašković, magistar menadžmenta u pomorstvu, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5129/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1517.

Na osnovu člana 8 stav 3 Odluke o organizovanju Republičkog zavoda za geološka istraživanja („Službeni list RCG“, broj 41/94), a u vezi sa čl. 18 i 18a Statuta Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA
GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Razrješava se član Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja Branko Vilotijević, prije isteka mandata, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 04-5140/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

1518.

Na osnovu člana 9 Odluke o organizovanju Republičkog zavoda za geološka istraživanja („Službeni list RCG“, broj 41/94), a u vezi sa čl. 21 i 21a Statuta Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE
ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Za direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja imenuje se Branko Vilotijević, diplomirani inženjer geologije.

Broj: 04-5142/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1519.

Na osnovu člana 8 stav 3 Odluke o organizovanju Republičkog zavoda za geološka istraživanja („Službeni list RCG“, broj 41/94), a u vezi sa čl. 18 i 18a Statuta Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA
GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Za člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja imenuje se Nebojša Koprivica, diplomirani inženjer geologije.

Broj: 04-5141/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1520.

Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, br. 21/09 i 40/11), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE ZAŠTITNIKA IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA
CRNE GORE – KANCELARIJA U PODGORICI

Razrješava se Žana Raičević dužnosti zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorica, na lični zahtjev.

Broj: 04-5134/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1521.

Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, br. 21/09 i 40/11), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ZAMJENICE ZAŠTITNIKA IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA
CRNE GORE – KANCELARIJA U KOTORU

Za zamjenicu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Kotoru imenuje se Žana Raičević, diplomirana pravica, dosadašnja zamjenica Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici.

Broj: 04-5137/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1522.

Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, br. 21/09 i 40/11), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE ZAŠTITNIKA IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA
CRNE GORE – KANCELARIJA U KOTORU

Razrješava se Ivanka Janičić dužnosti zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Kotoru, na lični zahtjev.

Broj: 04-5133/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1523.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI U MINISTARSTVU
EKONOMSKOG RAZVOJA

Oliveri Vukajlović, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 04-5152/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1524.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI U MINISTARSTVU
EKONOMSKOG RAZVOJA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja određuje se Olivera Vukajlović, diplomirani ekonomista, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5153/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1525.

Na osnovu člana 22 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18) i tačke 2 Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost („Službeni list CG“, br. 26/21 i 99/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU ČLANA SAVJETA ZA KONKURENTNOST

Razrješava se član Savjeta za konkurentnost Dejan Medojević, raniji direktor Agencije za investicije Crne Gore.

Broj: 04-5178/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1526.

Na osnovu člana 22 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18) i tačke 2 Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost („Službeni list CG“, br. 26/21 i 99/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA ZA KONKURENTNOST

Za člana Savjeta za konkurentnost imenuje se Mladen Grgić, v. d. direktora Agencije za investicije Crne Gore.

Broj: 04-5178/4

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1527.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA RANIJE AGENCIJE ZA
ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Dušanu Raspopoviću, pomoćniku direktora ranije Agencije za zaštitu prirode i životne sredine - rukovodiocu Sektora za primjenu Arhuske konvencije i vođenje katastra zagađivača iz oblasti zaštite životne sredine, prestaje mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu životne sredine.

Broj: 04-5179/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1528.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA RIBARSTVO U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede određuje se Katarina Burzanović, MSc biologije i ekologije, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5184/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1529.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU U
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede određuje se Dragan Otašević, diplomirani inženjer šumarstva, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5185/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1530.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA POLJOPRIVREDU U
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede određuje se Miroslav Cimbalević, diplomirani inženjer stočarstva, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5183/3

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1531.

Na osnovu člana 15 stav 2 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU SAVJETNIKA PREDsjedNIKA
VLADE CRNE GORE

Za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za bezbjednost imenuje se Vojo Laković, doktor političkih nauka.

Broj: 04-5399/2

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1532.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA DRŽAVNOG TREZORA U MINISTARSTVU FINANSIJA I
SOCIJALNOG STARANJA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja određuje se Novica Vuković, diplomirani ekonomista, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5231/2

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1533.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE
PRIHODA I CARINA

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina - rukovoditeljke Sektora za operativu u oblasti naplate određuje se Jelena Đukić, diplomirani ekonomista, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5212/2

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1534.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE
PRIHODA I CARINA

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina - rukovoditeljke Sektora za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica određuje se Milena Radović, diplomirani ekonomista, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5209/2

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1535.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE
PRIHODA I CARINA

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina - rukovoditeljke Sektora za carinske poslove određuje se Maja Vučinić, diplomirani ekonomista, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5211/2

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1536.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE
PRIHODA I CARINA

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina - rukovoditeljke Sektora za usluge i registraciju određuje se Dušanka Vujisić, diplomirana pravica, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5208/2

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1537.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE
PRIHODA I CARINA

Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina - rukovodioca Sektora za velike poreske obveznike određuje se Miloš Medenica, diplomirani ekonomista, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5210/2

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1538.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE
PRIHODA I CARINA

Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina - rukovodioca Sektora za igre na sreću određuje se Andrija Četković, diplomirani ekonomista, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-5207/2

Podgorica, 28. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.